



PARLAMENT DE CATALUNYA

Resolució 323/X deth Parlament de Catalonha, sus era orientacion politica generau deth Govèrn

Tram. 255-00005/10

Plen deth Parlament

Eth Plen deth Parlament, ena session tenguda eth 27 de seteme de 2013, a debatut es proposicions de resolució presentades pes grops parlamentaris, subsegüentes ath debat sus era orientacion politica generau deth Govèrn amiat es dies 25, 26 e 27 de seteme.

Fin finau, d'acòrd damb çò que dispòse er article 133 deth Reglament deth Parlament, a adoptat era següenta

Resolució

I. DRET A DECIDIR DETH PÒBLE DE CATALONHA

I.1. PACTE NACIONAU PETH DRET A DECIDIR

Eth Parlament de Catalonha, d'acòrd damb eth document de basa deth Pacte Nacionau peth Dret a Decidir, presentat per expresident deth Parlament Joan Rigol, affirme e manifeste que:

Prumèr. Defen un procès democratic entà qu'eth pòble catalan pogue exercir eth sòn dret a decidir e reclame qu'es ciutadans de Catalonha poguen exercir damb eth vòt eth dret a decidir sus era pròpria institucionalizacion politica.

Dusau. Ei urgent que s'establisque un dialòg damb institucions der Estat entà acordar es condicions legaus entar exercici d'aguest dret a decidir.

Tresau. Er exercici deth dret a decidir va restacat ath melhorament dera condicion de vida individuau e collectiva des persones que viuen e trabalhen en Catalonha, ath compromís damb es exigéncies dera qualitat dera democràcia, as drets sociaus –sustot ena atencion as mès fèbles–, ar apregondiment der estat deth benestar, ara solidaritat intergeneracionau, ar equilibri territorial e eth desenvolupament sostenible, e tanben ar impuls d'iniciatives e de foment dera actitud emprenedora e ara assumpcion de responsabilitats patronaus, ath delà dera coesion de tota era societat catalana que proclame coma valors superiores dera sua vida collectiva era libertat, era justícia e era egalitat.

Quatau. Er exercici deth dret a decidir a de significar tanben era voluntat d'un país que vò accedir a un naut nivèu educatiu e de cultura personau e collectiu, sustot ena defensa dera lengua pròpria, que s'esten e cree ligams especifics damb es territòris que la compartissen.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Cincau. Er exercici deth dret a decidir implique tanben era afirmacion que Catalonha ei ua comunitat umana qu'intègre, respècte e empare es diuèrses aportacions culturaus e eth pluralisme lingüistic qu'aué se reflectís ena societat catalana.

I.2. EXERCICI DETH DRET A DECIDIR

1. Eth Parlament de Catalonha a aprovat en diuèrses escadences laguens era actuau legislatura, damb majories qualificades, eth supòrt ath dret a decidir des catalans, e a establìt eth mandat deth dialòg e era negociacion damb eth Govèrn der Estat damb er objectiu d'exercir-lo per miei d'ua consulta democratica.

Era constitucion deth Pacte Nacionau peth Dret a Decidir hè evident eth supòrt que gaudís aguesta intencion entre institucions, societat civila e agents economics e sociaus en tota Catalonha. Ei per açò qu'eth president dera Generalitat formulèc per letra era peticion ath president deth Govèrn espanhòu que se permite de celebrar ua consulta en tèrme mès brèu possible.

Eth Parlament de Catalonha constate, un viatge mès, era voluntat majoritària deth pòble de Catalonha, exprimida repetidament, d'exercir eth dret a decidir eth sòn futur politic pendent eth 2014, manifestat d'ua manèra civila e multitudinària ena Via Catalana entara Independència, er 11 de seteme de 2013, damb un ample resson e interès internacionau, e exprimís era sua reconeishença ara ciutadania que se manifestèc en favor des drets nacionaus e sociaus.

Eth Parlament de Catalonha vò deishar constància qu'era letra de responsa deth president Rajoy ei insatisfactòria, donques que non da responsa a çò que se li auie prepausat ne tanpòc ad aquerò qu'era societat catalana demore e desire. Totun, coma eth president deth Govèrn der Estat manifèste predisposicion ath dialòg sense caducitat, eth Parlament de Catalonha sollicite ath president dera Generalitat apregondir d'ua manèra immediata en aquest dialòg, d'acòrd damb es grops parlamentaris que defenen eth dret a decidir, que s'a de fundamentar ena consulta, en tot auer clar que non se pòt eternizar e que donques li cau auer resultats abans que non acabe er actuau periòde de sessions.

En aquest sens, eth Parlament de Catalonha constate era non existència de cap norma o disposicion laguens eth marc legau en vigor que proïbisque era celebracion d'ua consulta ara ciutadania de Catalonha sus eth sòn futur politic, e constate tanben era existència de diuèrses vies juridiques laguens es marcs legaus en vigor que poderien hèr efectiva era peticion formulada peth president dera Generalitat, es quaus depenen unicament dera voluntat politica deth Govèrn der Estat.

Eth Parlament constate, tanben, era voluntat politica de pacte en situacions similares, coma enes casi deth Reiaume Unit damb Escòcia o deth Canadà damb eth Quebèc, qu'es marcs legaus non an estat en cap de cas d'empediment entà sométer ua consulta as ciutadans escocesi e quebequesi sus eth sòn futur politic.

2. Eth Parlament de Catalonha ratifique que li correspon d'exercir un ròtle principau en procès entà un referendum o consulta e ena constitucion d'ua majoria politica ampla que l'impulse.



PARLAMENT DE CATALUNYA

3. Eth Parlament de Catalonha, damb era conviccion qu'eth dialòg e era negociacion serviràn entà que, sense dilacions, eth Govèrn der Estat acomòde as marcs legaus existents era materializacion dera demanda democratica dera societat catalana, harà, en encastre dera Comission d'Estudi deth Dret a Decidir, e d'acòrd damb eth Pacte Nacionau peth Dret a Decidir, ua proposicion de via o vies legaus entà iniciar dempús de Catalonha un procès de sollicitud ath Congrès des Deputats entara celebracion d'un referendum sus eth futur politic de Catalonha, e ua prepausa de data e qüestion deth referendum o consulta, abans que non acabe eth present periòde de sessions.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath president dera Generalitat qu'anóncie, en tot auer dialogat prealablament damb totes es fòrces politiquas qu'emparen eth dret a decidir, e en tot cercar eth maxim consens possible, era via o vies entara celebracion dera consulta, era data dera consulta e era question, jos er apartament dera legalitat, entà poder hèr efectiu ath long der an 2014 eth dret des ciutadans a decidir sus eth sòn futur politic.

5. Eth Parlament de Catalonha presentarà damb caractèr urgent as Corts Generaus, sigue dirèctament, sigue per mejan des fòrces politiquas catalanes, era sollicitud qu'eth Govèrn der Estat actue damb era corresponenta voluntat politica entà que se celèbre un referendum laguens eth 2014, cossent damb bèra ua des vies legaus qu'a definit eth Conselh Assessor entara Transicion Nacionau.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que cree e dòte es estruments de besonh entà assegurar era corrècta celebracion dera consulta.

7. Eth Parlament de Catalonha manifèste que cau establir es garantides d'un autentic debat democratic que respècte totes es posicions e assegure un ròtle neutrau des mejans de comunicacion publica, qu'implique era concrecion de mecanismes d'informacion e debat basats ena rigor e ena pluralitat.

8. Eth Parlament de Catalonha manifèste qu'enes darrères eleccions ath Parlament, damb ua plan nauta participacion, eth pòble de Catalonha expressèc d'ua manèra fòrça clara era voluntat de poder decidir liurament e pacificament eth sòn futur, e actuarà en tot aguest procès damb plea leiautat e en consonància damb aguest mandat deth pòble de Catalonha.

II. ISENDA PRÒPRIA

1. Eth Parlament de Catalonha constata nauament, coma ja hec per miei dera Resolucion 737/IX, deth 25 de junhsèga de 2012, eth besonh qu'era Agència Tributària de Catalonha assumisque era gestion plea de toti es tributs suportadi en Catalonha.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'adapte era estructura e era organizacion dera Agència Tributària de Catalonha entà que sigue en disposicion de poder desvolopar aquestes naues atribucions laguens eth prumèr semèstre



PARLAMENT DE CATALUNYA

deth 2014. Entà arténher aquest objectiu en tèrme establert e damb era forma adequada, eth Parlament considèrè qu'ei fundamentau que:

a) Se cree, per miei dera Lei de mesures fiscaus, financères e administratives que s'apròve amassa damb es pressupòsti entath 2014, eth còs tecnic de gestors tributaris dera Generalitat de Catalonha.

b) En çò que hè ath convèni marc signat per un an eth 19 de seteme de 2012 entre era Agència Tributària de Catalonha e es deputacions provinciaus, en vista dera collaboracion en matèria tributària s'acòrde laguens eth 2013 de prorogar-ne era vigéncia, concretar-ne es tèrmes e iniciar-ne eth desplegament, e que, de manèra analòga, s'avalore era possibilitat d'establir era collaboracion entre era Agència Tributària e d'autes administracions publiques de Catalonha entath compliment des foncions relatives ara gestion tributària.

c) Era Agència Tributària de Catalonha exercisque pleament es competéncies qu'a delegades actuaument en d'autes administracions.

III. ESTRUCTURES D'ESTAT

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse totes es accions de besonh entà dotar er Institut Catalan de Finances (ICF) dera natura juridica d'entitat de credit e comparar-lo atau as autas entitats qu'opèren en mercat financer, coma es bancs, es caishes d'estauvi, es cooperatives de credit, es establiments financers de credit o er institut estatau de credit oficiau, entà arténher es objectius següents:

a) Mès facilitat entara captacion de capitau —en tot operar en mercats financers e en tot captar recorsi enes mercats d'inversions qualificadi — e possibilitat d'accès as subastes de liquiditat deth Banc Centrau Europèu.

b) Capacitat entà amiar operacions financers pròpies dera activitat tradicionau dera intermediacion bancària.

c) Adequacion dera sua activitat ara operativa bancària de mercat: presentacion de compdes annaus assolidadi d'acòrd damb es Normes internacionaus d'informacion financer dera Union Europèa, es normes deth Comitè de Basilea, es circulars deth banc centrau supervisor, etc.

d) Melhorament dera governança, per miei d'ua regulacion que se base ena norma bancària dera Union Europèa e apòrte mès seguretat as operators deth mercat e as empreses e entitats beneficiàries dera activitat der ICF.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que li presente, un viatge dotat er Institut Catalan de Finances dera natura juridica d'entitat de credit, ua proposicion de reforma legislativa entà adaptar-ne era estructura, es foncions, era organizacion, eth contraròtle e eth regim des recorsi, damb es caracteristiques pròpies d'ua banca publica.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre un plan e dessenne era Administracion e era Tresaureria dera Seguretat Sociau catalana entà garantir era percepcion futura e era mantenença deth poder adquisitiu des pensions e es prestacions per caumatge e, damb aquesta fin, qu'encargue es projectes tecnicos e operatius corresponents entà implantar juridicament e administrativament aquesti organs d'administracion e tresaureria.



PARLAMENT DE CATALUNYA

4. Eth Parlament sollicite ath Govèrn qu'elabòre un plan de transicion d'infraestructures en quau s'i establisquen se quini les calerie èster es mecanismes e era planificacion entà assumir era gestion, eth transpòrt e era distribucion dera energia, era gestion dera aigua e era gestion des principaus infraestructures logistiques que son competència der Estat en Catalonha —aeropòrts, pòrts e hilat ferroviari—, entà que se poguen garantir es subministraments basics ara poblacion.
5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'accelèrè era tramitacion dera Lei marc d'emparament social de Catalonha, coma element que configure es nivèus d'emparament garantit entàs ciutadans de Catalonha.
6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre un plan entara transitorietat juridica e entara assumpcion des foncions e eth desvolopament des estructures dera Administracion de justícia en Catalonha.
7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse era Lei dera Policia de Catalonha, e qu'adapte ara naua norma eth Còs de Mòssos d'Esquadra.
8. Eth Parlament sollicite ath Govèrn e as agents sociaus que bastisquen un encastre de relacions laboraus, en tot enfortir er exercici de competències ena matèria de trabalh deth Conselh de Relacions Laboraus, eth Tribunau Laborau de Catalonha e era Autoritat Laborau de Catalonha, damb er objectiu de bastir un modèl pròpri de negociacion collectiva e de relacions laboraus basades enes principis dera participacion, eth dialòg social e era transparéncia.

IV. SOSTENIBILITAT DES FINANCES PUBLIQUES

1. Eth Parlament de Catalonha exprimís eth besonh d'adaptar es ritmes de consolidacion fiscau previsti en Tractat d'estabilitat, coordinacion e governança dera Union Europèa e Monetària ara sostenibilitat e era defensa der estat deth benestar e as politiques economiques actives de besonh entà superar era actuauc recession, qu'afècte sustot ss païsi deth sud d'Euròpa, en tot superar es politiques d'austeritat actuaument aplicades pes institucions comunitàries e que non an demostrat èster eficaces entara gessuda dera crisi.
2. Eth Parlament de Catalonha manifèste que, deuant er endarreriment dera Administracion generau der Estat ara ora de comunicar er objectiu de deficit de Catalonha entar an 2013, e vist qu'eth Govèrn der Estat sonque a transportat parciaument as comunitats autonòmes era major flexibilizacion concedida pera Comission Europèa en compliment des objectius de deficit e a imposat fin finau un objectiu de deficit que s'aluenhe deth tèrç deth globau assignat ar amàs des administracions publiques, non a estat possible de presentar en Parlament es pressupòsti entath 2013.
3. Eth Parlament de Catalonha avalore positivament es critèris definidi per Acòrd de govèrn GOV/119/2013, deth 27 d'agost, que modifique eth limit deth credit



PARLAMENT DE CATALUNYA

prorogat establert peth Decrèt 170/2012 e modificat peth Decrèt 164/2013, e considèra aguesti critàris er esturment mès adaptat entà gestionar era actuau situacion d'excepcionalitat.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicita ath Govèrn dera Generalitat qu'exigísque ath Govèrn der Estat que modifique es objectius de deficit des comunitats autonòmes, eth compliment der apartat 1 dera disposicion transitòria prumèra dera Lei organica 2/2012, deth 27 d'abriu, d'estabilitat pressupostària e sostenibilitat financèra. Aguesta disposicion establís qu'era distribucion deth deficit estructurai entre er Estat e es comunitats autonòmes pendent eth periòde transitòri —enquiar an 2020— a d'èster era que s'aurà enregistrat er 1 de gèr de 2012, de sòrta que, segontes açò, es objectius de deficit entàs comunitats autonòmes en periòde 2013-2016 an d'èster es següents: 2,5% deth PIB entath 2013, 2,2% entath 2014, 1,6% entath 2015 e 1,1% entath 2016.

5. Eth Parlament de Catalonha constata es reïteradi incompliments per part des diferents govèrns der Estat espanhòu des compromisi pendent damb era Generalitat, autan en matèria economica —impagament de deutes, compromisi pressupostaris non satisfets, desleiatat en finançament de servicis ara poblacion— coma per çò qu'ei d'inversions en infraestructures. En aquest sens, eth Parlament sollicita ath Govèrn dera Generalitat qu'elabòre en tèrme de sies mes un informe que hèsque balanç de toti es casi de desleiatat institucionau deth Govèrn der Estat e que contunhe en tot exigir eth compliment des compromisi pendent.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicita ath Govèrn dera Generalitat qu'exigísque ath Govèrn der Estat eth compliment dera disposicion addicionau tresau der Estatut d'autonomia de Catalonha, damb ua quantitat pendent de crubament en concèpte d'inversions non executades per Estat, en periòde 2008-2010, de 1.689 milions d'euros. Damb aquesta fin, se reclama que s'includísque enes pressupòsti generaus der Estat era partida que permete complir autan damb aguesti compromisi coma damb es que poderàn derivar dera aplicacion dera disposicion addicionau tresau en periòde 2011-2013.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicita ath Govèrn dera Generalitat que hèsque efectiu tot eth deute qu'a arreconeishut as ajuntaments, as conselhs comarcaus e as deputacions de Catalonha tanlèu qu'eth Govèrn der Estat age hèt efectius es deutes pendent damb era Generalitat de Catalonha, que se compden apuprèt en ueit mil milions d'euros, e s'agen liquidat aguesti deutes.

8. Eth Parlament de Catalonha, deuant era actuau situacion de crisi economica e de restriccions enes pressupòsti publics, constata eth besonh indefugible de preservar es actuaus nivèus de coesion sociu en un moment que Catalonha ei prèsta tà decidir eth sòn futur collectiu coma pòble; ua coesion sociu que sonque se poderà arténher mejançant era recèrca deth maxim consens politic e sociu sus eth present e eth futur dera politica pressupostària deth país. Ei pr'amor d'açò qu'eth Parlament sollicita ath Govèrn qu'elabòre un contracte programa que pogue somar eth maxim nombre d'adesions politiquas,



PARLAMENT DE CATALUNYA

institucionaus, sociaus e economiques, coma esturment de concertacion des sues politiques e qu'incorpòre:

a) Era avaloracion dera magnitud e era incidència sociau e economica des ajustaments enes partides de despena des pressupòsti entath 2014.

b) Era prevision de reversion d'aguesti ajustaments a mesura que melhore era prevision d'ingrèssi coma resultat d'un cambiament dera conjuntura economica o deth marc politic.

9. Eth Parlament de Catalonha, coma via entà garantir era operativitat a cuert tèrme deth contracte programa a qué hè referéncia er apartat 8, sollicite ath Govèrn qu'elabòre es pressupòsti entath 2014 de sòrta que:

a) Priorizen er ajustament dera despena pera via der augment der eficiéncia — coma era crompa publica, er usatge des actius immobiliaris o era reduccion des partides de crompa de bens e servicis— e dera reduccion e era minimizacion des despenes mès prescindibles —coma es despenes de representacion e protocòl, es despenes generades per organs superiors e organismes independenti, etc.—, e a garantir mejançant organismes competents ua estricta supervision en usatge des recorsi publics d'acòrd damb aguesti critèris.

b) Incorpòren esturments d'avaloracion der impacte des politiques publiques ena gestion pressupostària deth Govèrn entà objectivar er efècte dera distribucion dera despena enes collectius mès vulnerables e ena activitat economica deth país.

c) Concèrten es ajustaments damb critèris de progressivitat, e en tot tier en consideracion es servicis publics preferents, entà preservar eth principi d'egalitat d'oportunitats.

10. Eth Parlament de Catalonha, coma via entà garantir era operativitat a miei e long tèrme deth contracte programa a qué hè referéncia er apartat 8, sollicite ath Govèrn que modifique era Lei 6/2012, deth 17 de mai, d'estabilitat pressupostària, damb er objectiu de:

a) Restacar era recuperacion des ingrèssi publics damb era reversion des retalhades enes politiques de despena que configuren er estat deth benestar e ena politica d'estimulacion ara naua generacion d'aucupacion e d'activitat economica.

b) Establir un orde de prioritats ena distribucion des futurs recorsi publics entà partides de despena que priorize eth restabliment des cobertures sociaus enes encastres educatius, sanitari e sociau e que restituísque es ajustaments aplicadi ath salari des treballadors publics.

11. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que li presente un projècte de lei de finances locals, damb era finalitat reformar en prigondor eth modèl de finançament locau catalan e regular-lo de sòrta que se garantisque qu'es entitats locals poguen disposar de pro recorsi entà finançar es sues competéncias, en tot superar en grana part era problematica deth modèl de finançament municipau espanhòu.

12. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn dera Generalitat qu'exigísque ath Govèrn der Estat era revision deth modèl de finançament, entà qu'entre en vigor er 1 de gèr de 2014, en compliment dera disposicion addicionau setau dera



PARLAMENT DE CATALUNYA

Lei der Estat 22/2009, deth 18 de deseme, que regule eth sistèma de finançament des comunitats autonòmes de regim comun, que prevé era revision quinquennau deth sistèma de finançament.

13. Eth Parlament de Catalonha considèra qu'era situacion d'amendrimet pressupostari qu'a era Generalitat, en un contèxte d'estofament fiscau, desleiatat e acumulacion de deutes per part der Estat, exigís ua orientacion dera sua politica entà ua distribucion mès equitativa des cargues fiscaus e des ajustaments de despena, entà arténher ua contribucion justa e equitativa des cargues derivades dera crisi, dera elusion e era fraudaria fiscau e dera anulacion dera sobeiranetat fiscau e financèra de Catalonha qu'a promoigut eth Govèrn der Estat es darrèri ans. D'ençà qu'eth conjunt deth pressupòst dera Generalitat a patit ua reduccion dempús deth 2010, era despena sociala dera Generalitat enes politiquas d'ensenhament, de salut e de benestar a passat de representar 67,2% deth totau de despena non financèra des departaments eth 2010 a representar-ne 69,8% eth 2011 e 69,3% eth 2012.

14. Vist tot açò, eth Parlament sollicite ath Govèrn que presente uns pressupòsti entath 2014 que priorizen era coesion sociala e eth foncionament des servicis publics de benestar e qu'eth pes dera despena sociala dera Generalitat laguens eth conjunt de despena non financèra des departaments supèra eth des exercicis precedents, de sòrta que siguen en tèrmes relatius es pressupòsti damb mès prioritat sociala dera trajectòria dera Generalitat contemporanèa.

V. RECUPERACION ECONOMICA

1. Eth Parlament de Catalonha constata eth besonh d'establir un nau acòrd estrategic entara competitivitat e eth creishement economic entre eth Govèrn e es agents economics e socials deth país, jos es èishi definidi ena reünion deth 15 de mai de 2013, d'impuls des mesures de reactivacion economica, des factors estrategics de competitivitat, deth foment dera aucupacion e era qualificacion professionau e des politiquas de coesion sociala.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que promòigue estruments que faciliten er accés ath credit des empreses catalanes –coma industrials, comercials, toristiques o de servicis–, sustot eth destinat a projèctes de melhora dera qualitat e era competitivitat, e que, en aquest sens, meten un accent especiau en impuls d'esturments alternatius e complementaris as convencionaus.

3. Eth Parlament de Catalonha constata qu'era internacionalizacion dera economia catalana ei un factor principau entà garantir eth futur desenvolopament deth país e eth benestar a cuert, miei e long tèrme. Catalonha ei ua economia dubèrta, ena quau 52% dera produccion se ven dehòra deth pròpri territòri. Preservar eth bon comportament qu'an agut es exportacions catalanes es darrèri ans ei fundamentau entara sostenibilitat e era competitivitat economica deth país.



PARLAMENT DE CATALUNYA

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse era internacionalizacion dera economia catalana, en conjunt, çò qu'implique afavorir qu'eth major nombre possible d'empreses agranisquen eth sòn mercat en mon, que se capten inversions en Catalonha de capitau estrangèr e se produsisquen inversions en estrangèr de capitau catalan e qu'augmente eth pes des ingrèssi deth torisme estrangèr. En aquest sens, eth Parlament considèra que son fundamentaus es politiquas següentes:

a) Melhorar era coordinacion des politiquas de supòrt ara internacionalizacion entre er amàs d'administracions, crambes de comèrç, patronaus, associacions empresariaus, etc., entà evitar duplicitats e incrementar er impacte de cadua des accions.

b) Agranir era basa d'empreses exportadores regulares, en tot intensificar es accions de supòrt ara iniciacion ena exportacion enes sectors productius – fundamentaments en encastre des servicis– mens internacionalizats.

c) Perseverar ena celebracion de hèires, congrèssi e reünions empresariaus de caractèr internacionau en Catalonha.

d) Fomentar es accions cooperatives –de caractèr sectoriau o territoriau– d'iniciacion ena exportacion o ena entrada en nauti mercats entà aumentar era preséncia internacionau dera microempresa e era petita empresa.

e) Fomentar eth concors des empreses catalanes –quan calerà, damb er acompanyament deth Govèrn– en licitacions internacionaus.

f) Velhar tà qu'eth nòste modèl educatiu age presents es besonhs formatius d'ua economia internacionalizada, e hèr prevàler es sistèmes de bèques actuaus entà facilitar era insercion laborau en prètzhèts de caractèr internacionau.

g) Focalizar es recorsi e era activitat de comercializacion des centres de promocion de negòci entàs mercats emergenti damb mès potenciau de creishement entà incrementar era preséncia des exportacions catalanes dehòra d'Euròpa, e adaptar es foncions e es activitats d'aquesti centres ad aquest objectiu.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse eth posicionament dera indústria alimentària catalana en mercat internacionau damb garantias de salut publica, en tot sostier es exportacions e en tot impulsar un sistèma de contraròtle sanitari oficiau entara internacionalizacion des productes catalans.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que cree esturments financèrs que faciliten er accés ath credit de projèctes d'emprenedoria rural.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que reimpulse era politica d'innovacion de besonh entà agranir era basa d'empreses innovadores en Catalonha e er amàs dera recèrca, eth desenvolupament e era innovacion empresariau, e que potencie era transferéncia de tecnologia mejançant es diferents canaus pròpris –coma centres tecnològics o grups de recèrca universitària–, de sòrta que s'encoratge eth procés de metuda en valor dera tecnologia entà apropar-la tath mercat.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que promòigue ua estratègia de rehabilitacion e modernizacion des installacions toristiques e de reconversion des destinacions toristiques que siguen obsoletes mejançant era creacion de nauti



PARLAMENT DE CATALUNYA

formats de producte toristic mès sostenible, enes tèrmes definidi peth Plan estrategic de torisme de Catalonha.

9. Eth Parlament de Catalonha exprimís era sua voluntat de deféner eth modèl comerciau catalan, caracterizat pera coexisténcia equilibrada des diuèrsi formats dera distribucion, damb un pes especific important des petites e mejanes empreses, e refuse energicament era voluntat recentralizadora deth Govèrn der Estat, que preten neutralizar era organizacion comerciau catalana e imposar era desregulacion deth sector. Eth Parlament arreconeish eth comèrç urban de proximitat coma un des puntaus deth nòste teishut economic e sociau e sollicite ath Govèrn que tramite damb era maxima celeritat possibla er avantprojàcte de lei reguladora dera activitat de comèrç, servicis e hèires en vista a definir er encastre juridic que li calerà propiciar era consolidacion e era projeccion de futur d'un modèl nacionau.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'establisque un pacte autonomic sus competitivitat e productivitat que contengue, entre d'auti, es elements següenti:

a) Era creacion d'infrastructures de transpòrts e comunicacions que faciliten un traslat mès economic e competitiu des mercaderies, çò qu'implique eth bastiment d'infrastructures ferroviàries damb longada de via europèa, er impuls deth corredor dera Mediterranèa e era complecion deth mapa de centres integradi de mercaderies entà hèr de Catalonha eth centre logistic deth sud d'Euròpa e dera Mediterranèa.

b) Eth foment de sectors clau coma eth dera automobila, er aeronautic, eth logistic, eth quimic –sustot eth farmaceutic–, eth biotecnologic, eth dera salut, eth des telecomunicacions e eth deth transpòrt.

c) Eth foment dera relocalizacion d'empreses manufacturèras, de grana importància economica per motius de proximitat e que, per arrason des cambiaments en modèl productiu, les a calgut patir fòrça deslocalizacions.

d) Era consolidacion e er impuls des parcs tecnologic existents, en tot implicar-i es diferenti agents productius, institucionaus e scientifics, en tot crear-i conjunts d'empreses e estructures de supòrt logistic e assessorament e en tot fomentar-i eth protagonisme dera iniciativa privada.

e) Er impuls des estratègies de collaboracion, aliances e concentracion entre empreses entà somar capacitat productiva, melhorar-ne era capacitat de finançament e facilitar er accès a nau mercats e a economies d'escala.

f) Eth foment dera collaboracion entre universitats e empreses, dirèctament o per miei de centres tecnologic, damb vista a arténher era transferéncia de coneishença de besonh entà qu'augmente era competitivitat des empreses.

g) Er enfortiment dera transferéncia de coneishença dempús des centres publics de recèrca entath sector privat, en tot alinhar-se damb es possibilitats des empreses plaçades en Catalonha entà generar activitat economica a partir d'aguesta transferéncia de coneishença e poder concórrer globaument, çò qu'ei entada eth vitau compdar damb ua politica de recèrca, desenvolopament e innovacion (R+D+I) pròplèu ara empresa e crear un sistèma de transferéncia tecnologica que fomenta era innovacion dubèrta.

h) Er ampliament des linhas d'ajuda, eth supòrt legau e financèr e es prèmis entà empreses que desenvolopen patentes comerciaus creadi per eres madeishes o



PARLAMENT DE CATALUNYA

en collaboracion damb universitats o centres tecnològics e que siguen desvolopades per d'auti sectors economics.

i) Eth garantiment, mejançant era intensificacion des competéncias de supervision e sancion dera Generalitat, deth compliment des normes en vigor actuaument ena Union Europèa per çò qu'ei des productes importadi de mercats tresaus, entà evitar era competéncia desleial de fabricants estrangèrs per çò qu'ei des empreses locals.

j) Er enfortiment deth hilat de centres tecnològics de Catalonha, en tot dotar-les d'estruments qu'impulsen d'ua manèra activa es auanci en matèria d'R+D+I d'aguesti centres tecnològics en teishut empresariu catalan, sustot entre es petites e mejanes empreses, en tot mobilizar capitau en projèctes concrets e en tot cercar era rendabilitat economica entà totes es parts.

VI. NAU MODÈL PRODUCTIU E ECONOMIA SOCIAU E SOLIDÀRIA

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Impulse es acòrds deth pacte +Indústria, pactat pes agents sociaus, economics e professionaus de Catalonha.

b) Impulse e encoratge naues vetes d'aucupacion en orizon dera omologacion damb Euròpa en sector verd dera economia, enes sectors estrategics.

c) Actualize e impulse eth Plan d'energia de Catalonha, en tot apostar per impuls des energies netes (biomassa, geotèrmia, solara e eoliana) e pera implantacion planificada e regulada d'estratègies d'estauvi e eficiéncia, d'energia distribuïda e de hilats intelligents.

d) Impulse era electrificacion deth transpòrt, mès que mès per çò qu'ei de veïculs electricos e transpòrt ferroviari, e revise eth Plan d'infraestructures de transpòrt de Catalonha, en tot favorir es mesures que faciliten eth transpòrt public ferroviari deuant solucions de mobilitat mès cares e insostenibles.

e) Impulse eth desvolopament e era execucion deth Plan d'infraestructures de residus municipaus e fomenta era innovacion estrategica en sector deth tractament e era gestion de residus.

f) Promòigue era rehabilitacion e era melhora dera eficiéncia energetica d'abitatges damb incentius e mesures.

g) Torne a méter en foncionament eth centre de supòrt ara creacion de cooperatives Ara Coop.

h) Promulgue ua naua lei de cooperatives, damb eth consens de toti es agents implicadi, qu'arreconeishe era diuersitat de modèls de cooperatives, enfortisque eth sector e facilite era gestion e era creacion de naues cooperatives.

i) Presente un projècte de lei d'economia sociau e solidària.

VII. FOMENT DERA AUCUPACION

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que presente eth projècte de lei d'aucupacion abans dera fin deth 2013 e qu'inicie era reforma deth Servici d'Aucupacion de Catalonha (SAC) en vista a:

a) Arténher era eficiéncia deth SAC, mantier-ne eth caractèr public e autonòm e establir-lo coma eth centre de governança deth sistèma d'aucupacion de



PARLAMENT DE CATALUNYA

Catalonha, damb eth papèr d'organisme coordinador, avaluador e inspector en toti es encastres des politiques que s'impulsen en Catalonha entara melhora dera aucupacion e eth desenvolopament locau, e establir era cooperacion e collaboracion deth SAC damb es administracions locals e es agents economics e sociaus, entà garantir-ne era maxima eficacitat e eficiència, en tot includir-i er objectiu dera melhora d'oportunitats laboraus des treballadors de mès edat.

b) Orientar as persones d'ua manèra individualizada e definir estratègies de desenvolopament territorial orientat a resultats, en tot profiter ath maxim es potencialitats des territòris de Catalonha e en tot favorir era cooperacion entre es diuèrsi nivèus dera Administracion publica, damb es recorsi sufisents entà hè'c damb critàris de qualitat.

c) Definir e desplegar progressivament ua cartèra de servicis deth sistèma d'aucupacion de Catalonha, coma esturment entà aufrir es servicis as ciutadans entath melhorament dera aucupabilitat en toti es encastres dera politica d'aucupacion: orientacion professionau, formacion e requalificacion, oportunitats d'aucupacion e foment dera contractacion, oportunitats d'aucupacion e formacion, foment dera igualtat d'oportunitats ena aucupacion, oportunitats entà collectius damb especiaus dificultats, autoaucupacion e foment dera empenedoria, promocion deth desenvolopament e era activitat economica territorial, foment dera mobilitat geografica, atencion as besonhs des empreses e intermediacion laborau.

d) Establir un sistèma d'informacion comuna entà ua gestion integrada de toti es servicis dera cartèra de servicis e un foncionament coordinat e eficient, de sòrta qu'es diuèrsi servicis publics d'aucupacion compartisquen metodologies e esturments de trabalh, e acordar per consensus damb es agents sociaus, es entitats locals e era rèsta d'entitats deth sistèma d'aucupacion de Catalonha era definicion deth nau modèl de relacion contractuau.

e) Establir contractes programa damb es entitats publiques e privades, preferentament sense ànim de lucre, que trabalhen pera aucupacion en territòris e sectors especifics entà garantir era prestacion des servicis dera cartèra de servicis, era preservacion der actuau hilat territorial deth sistèma d'aucupacion de Catalonha, eth papèr de lideratge e coordinacion deth SAC coma centre de governança deth sistèma, era participacion des entitats locals e era eficiència en foncionament deth sistèma.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Desplegue er article 24.3 der Estatut d'autonomia de Catalonha entà definir un nau sistèma que permete que totes es persones que non poguen auer accès ara aucupacion, per motius sociaus o personaus, agen accès a ua renda minima —sigue era renda minima d'insercion, sigue un plan d'aucupacion o d'autes ajudes o prestacions— que permete ua subsistència digna, entà evitar situacions de praubesa e d'exclusion sociau.

b) Li presente en tèrme d'un an un estudi sus er amàs de prestacions e rendes publiques, entà avalorar-ne es avantatges e, s'ac cau, reordenar eth sistèma de prestacions, entà guanyar era maxima eficiència enes servicis sociaus publics e entà definir es cambis de gestion que calerie adoptar en cas d'ua eventuaü assumpcion des competéncies en politiques passives.

c) Exigisque ath Govèrn der Estat qu'es politiques passives d'aucupacion, coma era prestacion per caumatge o es subsidis, corbisquen totes es persones que se



PARLAMENT DE CATALUNYA

tròben en caumatge sense cap sòrta d'ingrès enquia que non tròben ua aucupacion.

d) Inicie era reforma deth programa dera renda minima d'insercion, acordada per consensus damb es agents sociaus, economics e deth tresau sector, orientada a priorizar era reinsercion laborau en toti es programes qu'acompanhen ath crubament d'ua renda publica, en tot hèr que sigue un programa d'insercion sociau e laborau entàs persones en risc o en situacion d'exclusion sociau en qué es mesures complementàries sociaus, educatives e aucupacionaus devenguen er èish centrau deth programa, e hèsque tanben qu'includisque ua renda economica que complète aquestes accions entà qu'es persones agen ua subsistència digna mentre non s'obten eth resultat desirat d'integracion sociau e laborau. Totes aquestes accions s'an d'amiar a tèrme damb eth compromís de toti es encastres implicats —benestar sociau, sanitat, abitatge, ensenhament e aucupacion—, e en tot cas eth projècte de lei dera renda minima d'insercion a de recuélher er objectiu de garantir-ne era universalitat a totes es persones que i agen dret tanlèu coma es pressupòsti dera Generalitat ac permeten.

e) Desenvolpe ua experiència pilòta, amassa damb eth mon locau, entà contractar persones qu'agen cargues familhaus e siguen perceptores dera renda minima d'insercion, en forma de plan d'aucupacion damb formacion complementària pendent sies mesi.

f) Cree, amassa damb es deputacions e es ajuntaments, ua comission entà negociar e establir en tèrme de sies mesi un programa entà qu'es afectadi e arreconeishudi pera naua renda minima d'insercion gaudisquen d'exempcion enes subministraments basics —aigua, gas e electricitat—, damb uns maxims e minims per abitança.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Mantengue es ajudes as centres especiaus de trabalh e reclame ath Govèrn der Estat que complisque eth déuer de transferir es hons economics comprometudi tad aquesta fin.

b) Mantengue eth supòrt ara insercion laborau des persones damb invaliditat ath nivèu deth 2012 (4,5 milions) per çò qu'ei ath programa TAS, de trabalh damb supòrt, ath programa POIN, d'intermediacion e formacion prelaborau, e ara recèrca d'enterpreses e era preparacion de persones, méter en foncionament en tèrme d'un mes es ajudes as programes de supòrt ara insercion laborau des persones damb invaliditat, e estudiar atau madeish es mecanismes que permeten destinar as politiques d'aucupacion, sustot as destinades ara insercion laborau de persones damb invaliditat e d'auti collectius desfavoridi, hons requectadi de seguida de sancions imposades pera Inspeccion de Trabalh.

4. Eth Parlament de Catalonha constata qu'eth caumatge ei eth principau problèma deth país, arrason pera quau, eth Govèrn a de destinar recorsi ara promocion de politiques actives d'aucupacion e supòrt as caumaires. Vist qu'era part mès importanta d'aquesti recorsi proven des hons finalistes der Estat, qu'er an 2012 era partida d'aquesti hons non siguec transferida ara Generalitat enquiath mes de deseme e qu'enguan es hons encara non an estat transferidi, hèt qu'a obligat ath Govèrn a publicar convocatòries entara promocion de politiques actives d'aucupacion damb restriccions pressupostàries pendent des



PARLAMENT DE CATALUNYA

hons disponibles, eth Parlament de Catalonha exprimís eth besonh qu'eth Govèrn der Estat transferisque d'ua manèra immediata es hons finalistes entàs politiques actives d'aucupacion.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque un susvelhament especific des situacions empresariaus de risc ena activitat industriau que pòden implicar un impacte negatiu ena aucupacion e en teishut de provedidors e er amàs dera cadia de valor dera economia catalana e favorir era recèrca de solucions que poguen dar mès viabilitat as empreses, e sollicite tanben ath Govèrn qu'amie a tèrme totes es accions que siguen ara sua man, amassa damb era Administracion de justícia, entà agilisar es procediments concursaus des empreses industriaus e garantir era preservacion deth maxim nombre de lòcs de trabalh e era mantenença dera activitat economica ajustada ara situacion actuau, en tot impulsar e en tot favorir era recèrca de mecanismes d'inversion que ne garantisquen era contunhitat. Entre d'aves mesures, eth Govèrn a d'elaborar un seguit de recomanacions entara reforma deth procediment concursau e presentar-lo as agents economics e sociaus e ath Parlament.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que presente ua reforma dera Lei de cooperatives qu'incidisque en emparament e foment deth moviment cooperatiu, competència exclusiva dera Generalitat, en tot auer presentes es caracteristiques der entorn cooperatiu e era oportunitat de crear aucupacion establa e de qualitat arraïtzada ath territòri, e sollicite tanben ath Govèrn qu'estúdie vies de supòrt financèr especific e d'acompanhament dera empenedoria cooperativa e sociau e qu'impulse eth programa Ara Coop, de supòrt ara creacion de cooperatives, en tot dotar-lo des recorsi de besonh entà emprèner accions de difusion deth modèl cooperatiu, supòrt ara creacion de cooperatives e facilitats de finançament, damb era clara voluntat d'augmentar eth nombre de cooperatives, coma estrument de creacion de trabalh estable, damb er objectiu concrèt d'arténher era creacion de mil cooperatives es pròplèus quate ans.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'amie a tèrme laquens aguesta legislatura eth dessenh globau deth sistèma institucionau de relacions laboraus, entà obtier era maxima eficiència possible des diuèrses instàncies que configuren er actuau marc de relacions laboraus, particularament eth Conselh de Trabalh Economic e Sociau, eth Conselh de Relacions Laboraus e eth Tribunau Laborau de Catalonha, damb era finalitat d'optimizar eth profitament des recorsi umans e materiaus, e favorir era participacion des organizacions empresariaus, sindicaus e sociaus en encastre des relacions laboraus.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse politiques d'aucupacion centrades ena reduccion deth caumatge juvenil, e qu'implante damb aquest objectiu mesures urgentes entà afrontar era situacion des joeni que non estudien ne trabalhen e favorir eth retorn de joeni talents immigrants.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que promòigue, en encastre deth Conselh Catalan de Relacions Laboraus, e damb era collaboracion dera Escòla d'Administracion Publica de Catalonha, era creacion d'un programa de



PARLAMENT DE CATALUNYA

concertacion social entara formacion de persones qu'amien a tèrme ua activitat de representacion des trabalhadors o dera empresa e agen de besonh formar-se en aguesta matèria, e sollicite atau madeish ath Govèrn que promòigue accions entà enfortir eth dialòg social en Catalonha, en tot promòir eth dialòg permanent damb es diuèrsi interlocutors en encastre des espacis existents e en encastre des nauï espacis que poguen sorgir, e entà enfortir er encastre catalan de relacions laboraus, com a estat eth cas des recents acòrds en matèria d'ultraactivitat e d'inaplicacion de convènis.

VIII. CATALONHA BANC

1. Eth Parlament de Catalonha manifèste eth besonh qu'eth procès de reestructuracion de Catalonha Caixa presèrve ath maxim eth nombre de lòcs de trabalh e er arraïtzament ath territòri de Catalonha e ara societat catalana dera entitat e, en aquest sens, exprimis era sua solidaritat damb es trabalhadors deuant era proposicion d'expedient de regulacion d'aucupacion, que pòt comportar era pèrta de 2.395 lòcs de trabalh –un tèrç dera plantilha– e era aplicacion d'ues condicions fòrça mès dures qu'es aplicades ath personau d'aves entitats financèras nacionalizadas, e reclame ath Govèrn der Estat ua actitud de dialòg e propositiva entà perméter un acòrd sus eth futur dera plantilha de Catalonha Banc damb es sòns representants sindicais.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que prengue ua actitud activa deuant er expedient de regulacion d'aucupacion metut en Catalonha Caixa e qu'aufrisque era sua mediacion entà que sigue possible un acòrd e se mantenguen eth maxim nombre de lòcs de trabalh e er auviatge dera entitat.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'estúdie amassa damb es trabalhadors dera entitat e es grops parlamentaris formules alternatives ara reestructuracion e era posteriora subasta de Catalonha Caixa impulsada peth Hons de Reestructuracion Ordenada Bancària (HROb) e que negòcie damb eth Govèrn der Estat era aplicacion d'aguestes, damb er objectiu de mantier er arrelament e era preséncia de Catalonha Banc ena economia productiva e es besonhs financers dera societat catalana, garantir eth maxim nombre de lòcs de trabalh dera entitat e estudiar era mantenença dera propietat publica dera entitat.

IX. ACCION SOCIAL

1. Eth Parlament de Catalonha, vista era signatura, eth 19 de junhsèga de 2013, deth Pacte entara enfància, que place es linhas estrategiques de compromís entà refortilhar e relançar era politica d'enfància mejançant un enfocament integrat e transversat, damb especiau atencion ara enfància e era adolescència mès vulnerabla e en risc d'exclusion social, sollicite ath Govèrn que presente un plan de desplegament deth Pacte, qu'implemente eth Plan d'atencion integrat ara enfància e era adolescència 2013-2014 e qu'elabòre eth nau Plan 2014-2017,



PARLAMENT DE CATALUNYA

qu'an d'aportar es objectius concrets, es accions e mesures entà artenher-les e es indicadors de susvelhament.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Determine qu'es drets des mainatges son peth dessus d'un ahèr pressupostari e, donques, garantisque es recorsi umans e materiaus entà eradicar era maunutricion e es situacions de desemparament e de risc que patissen es mainatges e es adolescents.

b) Garantisque era sufisença des bèques de minjador entà menors en situacion de risc.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que place era Generalitat de cara ath maxim profitament deth nau hons dera Union Europèa entàs persones mès necessitades pendent eth periòde 2014-2020, qu'amie a tèrme es accions de besonh deuant es instàncies estataus e europèes entà que Catalonha dispòse d'un programa operatiu pròpri, atengudes es competències dera Generalitat en aguesta matèria, e que dongue un papèr mès actiu ath Govèrn de Catalonha ena configuracion e era execucion deth hons.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que refortilhe, tanlèu coma melhore era situacion economica, es ajudes as familhes damb mainatges a cargue, cossent damb es critèris de nombre de hilhs e nivèu de renda, en tot atier sustot es besonhs des familhes en situacion de vulnerabilitat o damb mainatges damb invaliditat, e sollicite atau madeish ath Govèrn, en aguest contèxte, que complète era comparason absoluta des ajudes e bonificacions des familhes nombroses damb es monoparentaus, tanben en foncion deth nivèu de renda.

5. Eth Parlament de Catalonha constata eth besonh d'articular e planificar es politiques publiques de gestion deth hèt migratòri qu'an de regir en Catalonha es pròplèus ans. Per aguest motiu, eth Parlament sollicite ath Govèrn qu'elabòre eth plan de ciutadania e immigracion 2013-2016, entà establir un nau marc de governança migratòria en Catalonha, damb era implicacion des entitats locals e des organizacions e entitats dera societat civila de supòrt e de representacion de collectius qu'intègren era Taula de Ciutadania e Immigracion.

6. Eth Parlament de Catalonha hè explicita era reconeishença deth papèr der amàs des entitats deth tresau sector social ena prestacion de servicis socials e d'atencion as personas, en ua conjuntura de dificultat coma era actuau. En aguest sens, eth Parlament sollicite ath Govèrn que contunhe en tot garantir era estabilitat deth tresau sector social coma ua des pèces basiques en sistèma de servicis socials deth país, que melhore es mecanismes de contractacion mejançant es clausules socials e que priorize eth pagament as entitats socials.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse es mesures de besonh entà favorir era integracion social e laborau des collectius desfavoridi, coma personas damb invaliditats o personas afectades per problèmes de salut mentau.



PARLAMENT DE CATALUNYA

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse estruments dirigidis a avalorar e minimizar eth risc en qué se pòden trobar es hemnes que patissen violéncia masclista.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que dessenne ua politica en encastre dera prevencion deth mautractament de persones granes, de sòrta que servisque entà minimizar eth risc que pòt patir aguest collectiu.

X. REFORMA DETH SISTÈMA DE PENSIONS

1. Eth Parlament de Catalonha refuse er avantprojècte de lei de reforma deth sistèma de pensions presentat peth Govèrn der Estat, qu'injustificadament preten rebaihar eth poder adquisitiu des pensionistes actuaus e futurs.

2. Eth Parlament de Catalonha, deuant es taxes de caumatge e er envielhiment dera poblacion, manifèste qu'era vigéncia dera reforma pactada dera Lei der Estat 27/2011, der 1 d'agost, sus actualizacion, adequacion e modernizacion deth sistèma de Seguretat Sociau, garantís era sostenibilitat deth sistèma e qu'eth Hons de resèrva dera Seguretat Sociau deth sistèma public de pensions espanyòles pòt afrontar situacions socioeconomiques coma era presenta.

3. Eth Parlament de Catalonha reafirme que quinsevolhe adaptacion e reforma deth sistèma de pensions a d'auer eth consens des interlocutors sociaus e der amàs des fòrces politiquas en encastre deth Pacte de Toledo.

XI. SALUT

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque era assisténcia sanitària de cobertura publica a toti es ciutadans de Catalonha, en tot crear es mecanismes de besonh entà superar es limitacions administratives d'accès ara carta sanitària individuau que deriven dera aplicacion deth Reiau decret lei 16/2012, deth 20 d'abriu, de mesures urgents entà garantir era sostenibilitat deth Sistèma Nacionau de Salut e melhorar era qualitat e era seguretat des sues prestacions.

2. Eth Parlament de Catalonha exprimís eth sòn refús ara Resolucion dera Direccion Generau dera Cartèra de Servicis deth Sistèma Nacionau de Salut e Farmàcia deth Ministèri de Sanitat, qu'establís eth copagament deth 10 % deth còst des medicaments que se dispensen as servicis de farmàcia espitalària, vist qu'afècte a pacients damb malauties grèus que non an cap eleccion alternativa. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'establisque es mecanismes compensatòris de besonh entà garantir er accés de toti es ciutadans as medicaments de dispensacion espitalària e ambulatòria.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que coresponsabilize es diuèrsi encastres de govèrn entà melhorar es nivèus de salut dera poblacion mejançant eth Plan interdepartamentau de salut publica (Pinsap), en tot incorporar-i era salut en totes es politiquas e en tot avalorar-ne er impacte damb



PARLAMENT DE CATALUNYA

era collaboracion der Institut Catalan de Valoracion de Politiques Publiques (Ivàlua).

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que refortilhe era accion sus es determinants de salut e es factors de risc principau des malauties croniques, en tot incorporar-i era promocion dera salut e era prevencion dera malautia coma ua part nucleara dera cartèra de servicis de salut entara poblacion damb era signatura deth contracte programa Aspcat-CatSalut e er includiment d'objectius de salut comunitària enes contractes de crompes de servicis d'atencion primària de salut.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre, mejançant era Agència de Qualitat e Valoracion dera Salut de Catalonha, eth Repòrt annau de salut de Catalonha, qu'a de contier era actualizacion e evolucion des principaus indicadors e aportar informacion considerable sus era salut e es sòns determinants, sustot es socioeconomics, atengut er actuau contèxte de crisi. Aguest informe s'a de presentar en Parlament e a d'èster a disposicion des ciutadans d'ua manèra clara e intelligibla. Eth Govèrn a de presentar publicament es critèris d'elaboracion des indicadors concernent es listes de demora e a d'acordar es eventuaus modificacions en encastre deth Conselh de Salut de Catalonha.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

- a) Refortilhe era Centrau de Resultats deth Sistèma Sanitari en tot integrar-i es indicadors dera centrau de balanci.
- b) Cree era Centrau de Resultats de Recèrca e Innovacion Biomèdica en encastre dera Agència de Qualitat e Avaloracion Sanitària, e envie era informacion que genèr tar amàs d'operators deth sistèma sanitari, tath Parlament de Catalonha e tas ciutadans, de manèra exhaustiva e entenedora.
- c) Constituïske un comitat d'expèrts que garantisque era qualitat e era independéncia.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre ua proposicion, en un tèrme de sies mesi, que garantisque era independéncia de critèri dera Agència de Qualitat e Avaloracion Sanitària.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque era accessibilitat as servicis sanitaris en tot préner coma basa critèris clinics e era equitat en accés as resultats qualitatus, tant d'un punt de vista sociau coma territoriau.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que convoque un nau concurs entara gestion des servicis de transpòrt sanitari, de sòrta que se complisquen es tèrmes legauments establidi entara convocatòria e se garantisque un servici mès eficaç per çò que hè ara seguretat deth pacient e eth temps de responsa, adaptat as besonhs dera poblacion e deth territòri. En procediment de contractacion s'a de procurar sustot que se subrògue era totalitat deth personau e que s'asseguren eth compliment des condicions de trabalh establides legauments e ua formacion apropiada as professionaus deth transpòrt sanitari.



PARLAMENT DE CATALUNYA

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'implante eth Plan integráu entara atencion as persones damb desordes mentaus, que i includisque mesures entara insercion laborau d'aguest collectiu e qu'elabòre un nau plan especiau entar autisme.

11. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'auance en desplegament des conselhs de participacion territorial damb era finalitat de generar era complicitat locau de besonh entre era administracion sanitària e eth ciutadan ath servici des politiques sanitàries publiques, que permeten incorporar es aportacions deth territòri en procès de planificacion, autant estrategica coma operativa, deth Plan de salut de Catalonha.

12. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'amie a tèrme es accions de besonh en çò que hè ar Institut Catalan dera Salut entà:

a) Mantier-ne era titularitat publica.

b) Includir-lo en epigraf d'entitats de dret public des pressupòsti dera Generalitat, en tot dar compliment ara natura juridica que li autrege era Lei 8/2007, deth 30 de junhsèga, der Institut Catalan dera Salut, damb er objectiu d'impulsar eth desplegament dera Lei e perméter qu'er Institut Catalan dera Salut evolucione e se configure coma ua vertadera empresa publica, mès agila, descentralizada, eficienta, sostenibla, competitiva, adaptable as cambiaments e propèra as besonhs assistenciaus dera poblacion, e qu'age es madeishi estruments de gestion qu'es autes empreses publiques deth sector.

c) Cossent damb çò qu'establís er article 12 dera Lei 8/2007, promòir-ne era integracion territorial damb es auti provedidors deth hilat sanitari d'utilizacion publica, damb era finalitat de facilitar era coordinacion assistenciau, era continuïtat d'accès deth ciutadan e eth compliment des objectius de politica sanitària en encastre deth Plan de salut de Catalonha.

13. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'inície eth procès entà dotar de personalitat juridica ar Espitau Clinic de Barcelona coma entitat publica dera Generalitat e era Universitat de Barcelona, e que garantisque era presència dera coneishença clinica enes organs de govèrn e de direccion der Espitau.

14. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Dòte financèrament un plan de viabilitat qu'assegure era sostenibilitat der Espitau dera Santa Crotz e Sant Pau e era contunhitat dera sua activitat, e analise eth convèni signat entre eth Serviç Catalan dera Salut e er Espitau entà garantir que s'assignen ath centre pro recorsi entà corbir era activitat sanitària.

b) Revise era configuracion juridica der Espitau dera Santa Crotz e Sant Pau entà establir damb claretat era titularitat publica de toti es organs de gestion e direccion deth centre.

c) Establisque nau mecanismes de transparéncia e contraròtle de gestion que garantisquen era dedicacion des recorsi publics der Espitau dera Santa Crotz e Sant Pau as finalitats constitutives e refortilhe era activitat de contraròtle dera Intervencion Generau e eth Protectorat de Fondacions dera Generalitat e es autes entitats de contraròtle.



PARLAMENT DE CATALUNYA

15. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque qu'es plans de melhorament des nivèus de resolucion e accessibilitat territorialu restacada ar acompliment des objectius deth Plan de salut de Catalonha arresponen a critèris clinics damb objectius concrets d'assolidatge de resultats, promòiguen era coordinacion assistencialu entre es entitats deth Siscat cossent damb eth Decrèt 126/2010, deth 14 de deseme, deth sistèma sanitari integrau d'utilizacion publica de Catalonha, se presenten enes conselhs de participacion e s'apròven enes conselhs de direccion territorialu qu'establís era Lei 15/1990, deth 9 de junhsèga, d'organizacion sanitària de Catalonha, enes quaus s'a de hèr eth susvelhament des resultats en tèrmes de melhora de resolucion e accessibilitat deth ciutadan, e tanben der impacte deth sòn desvolopament.

16. Eth Parlament sollicite ath Govèrn que:

- a) Impulse era internacionalizacion deth sector dera salut e deth sistèma de salut de Catalonha, sustot en çò que hè as encastres dera recèrca de servicis, era innovacion e era recèrca biomedica.
- b) Impulse era optimacion des estructures existents en encastre dera recèrca e era innovacion entà maximizar-ne era eficiència e favorir un modèl collaboratiu.
- c) Sostengue er assolidatge de projèctes e era participacion en programes de recèrca e innovacion dera Comission Europèa mejançant era Delegacion deth Govèrn deuant era Union Europèa.

17. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque publiques en web deth Servici Catalan dera Salut, en un tèrme de sèt dies a compdar deth compareishement semestrau deth conselhèr de Salut deuant era Comission de Salut deth Parlament entà explicar eth balanç e es resultats dera atencion sanitària, totes es donades corresponentes as listes e es tempsi de demora semestraus de procediments quirurgics garantidi e de pròves diagnostiques, de sòrta que se pogue consultar quinsevolhe des tres darrèri talhs, includit eth corresponent ath junh deth 2013 e, parallèlaments, abilitar era publicacion dera activitat cirurgica semestrau e annau de cadun des procediments cirurgicaus garantidi e dera realizacion des pròves diagnostiques damb temps de garantia, a nivèu de region sanitària e de centre, en tot sajar d'adaptar es donades des listes de demora segons es critèris qu'establís eth Reiau decrèt 605/2003, deth 23 de mai, per quau s'establisson mesures entath tractament omogenèu dera informacion sus es listes de demora en Sistèma Nacionau de Salut.

18. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre laguens deth Plan interdepartamentau de salut publica, que s'a de presentar abans de finalizar eth 2013, un programa de prevencion e deteccion precòça des malauties e es desordes mentaus, damb ua atencion especiau ath suïcidi e es conseqüències ena salut des creishentes inegalitats socioeconòmiques.

19. Eth Parlament de Catalonha acòrde iniciar eth procès entà elaborar e aprovar ua lei pròpria de drets e salut sexuau e reproductiva.

20. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

- a) Desplegue totaument, e damb era maxima eficiència e efectivitat reau, era Lei organica 2/2010, deth 3 de març, de salut sexuau e reproductiva e dera



PARLAMENT DE CATALUNYA

interrupcion voluntària der embaràs, en tot garantir era aplicacion deth tèxte legislatiu autan ena matèria d'educacion sexuau coma ena d'anticoncepcion e interrupcion voluntària dera embaràs.

b) Dòte des recorsi de besonh eth hilat public de salut entà garantir era equitat en accès e er exercici des drets sexuaus e reproductius.

c) Blinde es garanties qu'establís era Lei organica 2/2010 entà protegir eth dret, era seguretat e era confidencialitat des hemnes e professionaus que practiquen ua interrupcion voluntària der embaràs, en tot limitar quin assag que sigue d'arrepè deth Govèrn der Estat en aguesta matèria.

d) Refuse e combate quina reforma regressiva que sigue dera Lei organica 2/2010 per part deth Govèrn espanyòu.

21. Eth Parlament de Catalonha ratifique eth dret des hemnes a auer eth contraròtle e a decidir liurament e responsablament sus era sua sexualitat, includida era salut sexuau e reproductiva, e tanben era maternitat e era interrupcion voluntària dera embaràs, liures de pression, discriminacion e violéncia.

XII. EDUCACION

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que refortilhe era luta contra eth fracàs escolar mejançant un programa especific entath domeni des matèries esturmentaus (lengua catalana, lengua castelhana e matematica) dirigit as escolans de primèr d'educacion segondària obligatòria damb nivèus baishis enes pròves de competéncias basiques, qu'es centres an de méter en practica d'acòrd damb es especificitats des escolans, eth centre e er entorn.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque un susvelhament des escòles damb uns resultats enes pròves d'avaloracion per dejós dera mieja de Catalonha e qu'impulse mesures entà arténher es objectius dera estratègia Euròpa 2020.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque qu'eth Departament d'Ensenhament:

a) Apregondisque ena autonomia des centres enes encastres pedagogic, organizatiu e de gestion de recorsi umans e materiaus.

b) Contunhe d'impulsar mesures entà assegurar era equitat ena incorporacion des escolans as centres e equilibrar era preséncia d'escolans nauvenguts e damb risc social en tot eth hilat sostengut damb hons publics per miei d'un nau decret d'admission d'escolans.

c) Establisque, d'acòrd damb era Lei 12/2009, deth 10 de junhsèga, d'educacion, e en tot atier es projectes educatius assolidadi, es besonhs socials e es realitats territoriaus, ua analisi demografica basada en cinc ans, e n'informe ath Parlament.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:



PARLAMENT DE CATALUNYA

- a) Priorize era partida economica des bèques de minjador e l'incremente entath cors 2013-14, entà arténher, en coordinacion damb es servicis sociaus, que cap estudiant en situacion de vulnerabilitat non demore sense bèca de minjador.
- b) Establisque ues bases comunes entà toti es conselhs comarcaus que garantisquen qu'es escolans en situacion de privacion alimentària accedisquen a ua ajuda que corbisque era totalitat deth còst deth minjador.

5. Eth Parlament de Catalonha, s'eth Ministèri d'Educacion manten entath cors 2013-14 era vigéncia deth Reiau decret lei 14/2012, deth 20 d'abriu, de mesures urgents de racionalizacion dera despena publica en encastre educatiu, contra eth quau s'a presentat un recors e qu'ei en demora de senténcia deth Tribunau Constitucionau, reclamarà nauament ath Govèrn der Estat que l'abolisque. Mentre non sigue possible corbir es substitucions d'ensenhaires dempús des prumèrs dies, s'an d'esténer ath long deth cors 2013-14 es critèris aprovadi ara Mocion 38/X deth Parlament de Catalonha, sus era gestion des plantilhes d'ensenhament as centres educatius, entà agilsar era cobertura des substitucions entà melhorar era atencion des escolans e facilitar era organizacion des centres e eth prètzhèt des ensenhaires.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'aplique eth Programa de melhora e innovacion ena formacion de mèstres.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que normativize era prioritat en plaçament des interins damb invaliditat qu'agen un repòrt d'adaptacion deth lòc de trabalh expedit peth servici de prevencion de risqui laboraus deth Departament d'Ensenhament.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'estiene progressivament er usatge der anglés coma lengua de matèria non lingüistica en encastre dera escòla plurilingua.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe collaborant activament damb es sectors des technologies digitaus aplicades ar aprenedissatge des escolans e qu'introdusisque enes contenguts dera matèria d'informatica deth quatau cors d'educacion segondària obligatòria eth dessenh d'aplicacions entà portables.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse e refortilhe es politiques preventives entre es escolans entà lutar contra eth mautractament e era violéncia entre parièrs ara escòla e dehòra dera escòla, coma er assetjament e eth ciberassetjament, e contra d'auti problèms, coma es bandes o er incivisme.

11. Eth Parlament sollicite ath Govèrn qu'establisque es bases d'un nau sistèma de finançament equitativ entàs centres privadi deth Serviç d'Educacion de Catalonha que garantisquen eth dret ara educacion enes ensenhaments universaus e gratuïts. Era Administracion educativa a d'aportar recorsi addicionaus as centres privadi deth Serviç d'Educacion de Catalonha en foncion des caracteristiques socioeconomiques dera zòna e era tipologia d'escolans deth



PARLAMENT DE CATALUNYA

centre. Aguesti recorsi addicionaus, qu'an de perméter as centres ua programacion pluriennau, s'an d'articular per miei d'un contracte programa. Eth contengut deth contracte programa pòt comprèner, a part der impòrt deth modul economic deth concèrt per unitat escolar en centres ordinaris, quantitats assignades ara dotacion deth personau d'ensenhament e ath personau non d'ensenhament de supòrt ara docència.

12. Eth Parlament sollicite ath Govèrn que:

- a) Mantengue era collaboracion en sosteniment des places publiques des larèrs de mainatges municipaus per mejan des pagaments entara creacion e era consolidacion de places, promòigue acòrds financèrs entre administracions entà contribuïr ath foncionament e era sostenibilitat e agilise es pagaments pendent.
- b) Estúdie, en encastre dera Comission Mixta, era situacion e eth sosteniment des escòles de musica.

13. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque possibla ua dusau oportunitat entàs personas qu'abandonèren era escolarizacion, en tot hèr dera formacion professionau e er ensenhament entà personas adultes un supòrt ena formacion e era luta contra eth caumatge e entara melhora deth desenvolopament e era competitivitat des empreses, e en tot garantir que non s'excludirà arrés que i volgue accedir per arrasons economiques e de manca d'aufèrta, que calerà qu'arrespone as besonhs formatius des escolans e des empreses en territòri.

14. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre materiau didactic e que promòigue nauï modèls didactics entà esténer eth plurilingüisme enes aules e aplique eth marc europèu de referéncia entàs lengües, ath nivèu C1 d'anglés, a un totau de vint-e-ueit escòles oficiaus d'idiòmes.

15. Eth Parlament de Catalonha insistís ena demana de qu'eth Govèrn der Estat retire eth Projècte de lei organica de melhorament dera qualitat educativa que se tramite en Congrès des Deputats e sollicite ath Govèrn dera Generalitat que defene es bases inclusives deth modèl d'escòla catalana definida per ordenament juridic de Catalonha e que lo hèsque a prevàler deuant de quinsevolhe aute ordenament que sigue juridic, donques qu'era dita lei organica represente era fin deth modèl d'immersion lingüistica –que non pòt coexistir damb eth modèl que preten imposar eth Govèrn espanhòu–, promò era segregacion escolara des escolans per nivèu adquisitiu, ei un assag de fracturar era societat catalana per arrasons de lengua e d'origina, tringue eth marc competenciau en vigor, ignòre es directives europèes, anulle era capacitat d'intervencion des municipis, desconsidere era intervencion des agents sociaus e minimize era participacion dera comunitat educativa en sistèma, entre d'autes consequéncias.

XIII. PROJECCION EXTERIORA

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'assolide era projeccion exteriora de Catalonha, en tot refortilhar e racionalizar eth hilat de delegacions.



PARLAMENT DE CATALUNYA

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'internacionalize eth dret a decidir deth pòble de Catalonha per miei des accions següentes:

a) Refortilhar eth papèr politic des delegacions dera Generalitat ar exterior, en tot méter es sòns mejans ath servici dera difusion, en tot eth sòn encastre geografic d'accion, deth dret a decidir deth pòble de Catalonha.

b) Elaborar ua estratègia comunicativa entà informar es principaus govèrns e organismes internacionaus dera voluntat majoritària deth pòble de Catalonha d'exercir eth dret a decidir.

c) Vist que Catalonha a ues comunitats en exterior organizades e majoritàriament damb voluntat de participar activament en procès entà hèr efectiu eth dret a decidir, compdar damb es cent vint-e-quate comunitats catalanes e, en generau, damb es catalans residents en exterior, coma agents de diplomacia civila e altaveus dera voluntat de Catalonha d'exercir eth sòn dret a decidir. En aquest sens, s'a d'actualizar era Lei 18/1996, deth 27 de deseme, de relacions damb es comunitats catalanes der exterior, entà refortilhar eth supòrt as comunitats, melhorar-ne era coordinacion, regular es drets e es déuers individuaus des ciutadans catalans der exterior e establir es mecanismes registraus e operatius que permeten exercir-les apropiadament. Tanben, s'an d'actualizar e modernizar es esturments de relacion damb es comunitats catalanes der exterior e de supòrt ad aquestes comunitats.

d) Desenvolpar mecanismes de relacion e d'interlocucion damb es generadors d'opinion estrangèrs damb er objectiu de projectar ua imatge positiva der exercici deth dret a decidir deth pòble de Catalonha, coma exercici emparat peth principi democratic.

e) Sostier es entitats dera societat civila qu'activament promòn era internacionalizacion deth dret a decidir de Catalonha e es entitats catalanes que hèn part d'organizacions internacionaus, e crear ua taula de coordinacion damb aquestes entitats que definisque ua estratègia conjunta entre eth Govèrn e era societat civila entà hèr pedagogia exteriora sus eth dret a decidir.

f) Profitar era experiéncia, eth prestigi e eth hilat de contactes des equipes d'especialistes catalans der encastre des relacions internacionaus (er Institut Europèu dera Mediterranèa, era Casa Àsia, era Casa America, eth Centre d'Estudis e Documentacion Internacionau en Barcelona e er Institut Barcelona d'Estudis Internacionaus) entà difóner entre eth mon academic e entre es actors dera diplomàcia publica eth procès de Catalonha entar exercici deth sòn dret a decidir.

g) Favorir Diplocat coma organisme de diplomàcia publica e eth sòn papèr de difusion deth dret a decidir ena societat civila internacionau.

h) Trabalhar entà qu'es autes entitats publiques catalanes qu'amien a tèrme accion exteriora, coma deputacions, ajuntaments o conselhs comarcaus, incorpòren enes sues linhas de trabalh era pedagogia deth dret a decidir.

i) Profitar era potentia preséncia diplomatica en Catalonha, mejançant es nombrosi consolats, entà difóner en amassades regulares damb eth còs consular eth procès entar exercici deth dret a decidir.

j) Hèr era maxima difusion, mejançant traduccions as principaus idiòmes, des informes deth Conselh Assessor entara Transicion Nacionau e de d'auti documents clau sus eth dret a decidir deth pòble de Catalonha.



PARLAMENT DE CATALUNYA

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse era participacion de Catalonha enes organismes internacionaus.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que sostengue era reconeishença internacionau de naues federacions esportives catalanes.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que sostengue es federacions esportives catalanes entà que poguen desvolopar era gestion, era organizacion e era promocion d'activitats esportives e poguen fomentar era projeccion internacionau der espòrt catalan e de Catalonha en mon.

XIV. LENGUA E CULTURA

1. Eth Parlament de Catalonha exprimís eth sòn supòrt ath regim lingüistic deth sistèma educatiu catalan regulat pera Lei d'educacion de Catalonha e sollicite ath Govèrn que contunhe defenent-lo.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que defene, damb toti es mieis ara sua man, era unitat dera lingua catalana e eth sòn usatge e desvolopament normau coma element de vertebracion deth país e de coesion social. En aquest sens, cau:

a) Impulsar accions de cooperacion damb es comunitats e es territòris damb qui Catalonha compartís era lingua catalana e trabalhar amassa pera unitat dera lingua.

b) Auançar ena preséncia deth catalan en mon e ena reconeishença deth catalan enes institucions espanhòles e europèes.

c) Trabalhar entà qu'era comunautat internacionau arreconeishe eth catalan coma lingua que s'a d'includir en encastre dera excepcionalitat culturau quan se negociaràn es nauï acòrds de liberalizacion deth comèrç internacionau.

d) Impulsar accions entà garantir qu'eth catalan sigue lingua d'usatge normau e abituau.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque ua melhor coordinacion e aufèrta des sistèmes de bibliotèques, archius, musèus e equipaments culturaus e que promòigue era mancomunacion de servicis culturaus coma pas prealable ara integracion e era aufèrta de servicis nacionaus unics per mejan dera Generalitat.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'auance ena obtencion d'un encastre economic e financèr que s'adapte ara singularitat dera cultura en tot cercar naues formules de finançament que permeten incrementar es recorsi que s'i destinen e en tot arreconéisher era cultura, damb toti es efèctes economics, socials e institucionaus, coma quatau pauta der estat deth benestar, entà favorir era igualtat d'oportunitats des ciutadans en accés ara cultura e impulsar era creativitat e era coesion social.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que priorize, per miei deth Departament de Cultura, era accion estrategica e de foment en encastre dera



PARLAMENT DE CATALUNYA

creacion, dera indústria culturau e dera sua difusion, damb accions coma era interlocucion dirècta damb eth Programa Euròpa Creativa, dera Union Europèa, e eth susvelhament dera Proposicion de lei de reforma der impòst sus era valor hijuda sus eth sector dera cultura, qu'aprovèc de presentar ara Mèsa deth Congrès des Deputats.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que desvolope plans d'accion entà incrementar eth nombre de visitants des musèus e monuments e entà integrar-les en sòn entorn territorial.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'auance en desenvolopament e era aplicacion deth Plan nacionau dera lectura, damb er objectiu especific de melhorar es indèx d'abitudes lectores.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que sostengue eth prètzhèt dera comunautat educativa des territòris de lengua catalana en favor deth catalan e deth catalan coma lengua veïculara deth sistèma educatiu, e exprimís er arrefuse as atacs des de diuèrsi encastres politics e judiciais ara lengua e era cultura catalanes.

9. Eth Parlament de Catalonha manifèste:

a) Qu'es iniciatives legislatives des govèrns balear e aragonés non s'ajusten ara Carta europèa des lengües regionaus o minoritàries, ratificada per Estat espanhòu, ne ara Declaracion universau des drets lingüistics, que siguec aprovada per unanimitat en Congrès des Deputats.

b) Que, cossent damb era Carta europèa des lengües regionaus o minoritàries, cau respectar er airau geografic des lengües e es relacions entre es territòris en què cadua ei parlada, e cau respectar tanben es critèris qu'es estaments scientifics, academics e culturaus establissen, es quaus manifèsten era unitat dera lengua catalana.

c) Eth supòrt a totes es administracions locaus enes sues accions de defensa e foment der usatge dera lengua catalana, coma lengua pròpria de Catalonha, d'integracion e de coesion sociau, entà que contunhe d'èster era lengua d'usatge preferent.

d) Era reconeishença e eth supòrt a tota era comunitat educativa en favor deth catalan coma lengua veïculara ena escòla.

e) Eth supòrt a totes es mobilizacions pacifiques e unitàries que defenen eth catalan coma lengua veïculara enes Ilhes Balears.

f) Era reconeishença des païsi catalans coma ua realitat culturau, lingüistica e istorica compartida entre es sòns territòris, actuaument repartidi en diferenti estats e, en cas der Estat espanhòu, es diferents comunitats autonòmes.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que reitèrè era reconeishença dera unitat dera lengua catalana e que defene, damb toti es mieis ara sua man, era condicion d'auviatge comun de toti es sòns parlants, eth sòn usatge e desenvolopament normau coma element de vertebracion deth país e de coesion sociau, e eth sòn marc legau. En aquest sens, cau:



PARLAMENT DE CATALUNYA

- a) Requerir ath Govèrn der Estat qu'actue cossent damb eth mandat constituicionau d'especiau respècte e emparament des diferents lengües der Estat qu'establís er article 3 dera Constitucion espanyòla.
- b) Requerir ath Govèrn der Estat qu'actue pera reconeishença dera unitat dera lengua catalana, en tot protegir eth sòn encastru territorialu istoric e era sua denominacion scientifica, sens damatge de d'altres denominacions locals tradicionaus o istoriques, e qu'adòpte es mesures corresponentes.
- c) Continuar en tot deféner eth modèl d'immersion lingüística deth sistèma educatiu que regule era Lei d'educacion.
- d) Requerir ath Govèrn der Estat eth compliment de totes es recomanacions deth Comitau d'Expèrts e deth Comitau de Ministres deth Conselh d'Euròpa emetudes en tresau repòrt de susvelhament deth compliment deth tractat dera Carta europèa des lengües regionaus o minoritàries.
- e) Demandar ath Govèrn d'Aragon qu'emplègue critèris scientifics ara ora de reglamentar era politica lingüística e que, donques, respècte e utilize era denominacion scientifica internacionau dera lengua parlada ena Franja, eth catalan, coma riquesa patrimoniu culturau que cau protegir e fomentar, compartida damb Catalonha, eth País Valencian, es Ilhes Balears, era Catalonha Nòrd, er Alguer, eth Carxe e Andòrra.

XV. ABITATGE

- 1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve eth Plan entath dret ar abitatge.
- 2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que mobilize er estòc d'abitatges desocupadi des entitats financèras qu'an arrecebut ajudes publiques e dera Sareb.
- 3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que cree eth Fons sociu d'abitatges de Catalonha a partir deth parc privat desocupat qu'ei en mans d'entitats financèras intervengudes, en aïraus damb demanda residenciu fòrta e acreditada.
- 4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que sostengue economicament as personas e as familhas que son en risc d'exclusion sociu residenciu, per mieï de prestacions entath pagament deth loguèr –parc privat e parc public–, prestacions economics d'especiau urgéncia e ajudes economics entà personas qu'an perdut er abitatge.
- 5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que reclame ath Govèrn der Estat er establiment de mesures legislatives destinades a resòlver eth subreuteament des personas fisiques e es familhas restacades ar abitatge abituau, en tot includir-i exprèssament era possibilitat dera dacion en pagament deth deute ipotecari, en tot simplificar es procediments concursaus e en tot subervier ena regulacion deth mercat ipotecari entà garantir as personas afectades autant eth manteniment de condicions d'includiment sociu coma er accés a naues oportunitats de recuperacion economica, e en tot adaptar era



PARLAMENT DE CATALUNYA

normativa hipotecària estadau ara nòrma europèa sus clausules abusives, d'acòrd damb era Sentència deth Tribunal de Justícia dera Union Europèa deth 14 de març de 2013.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse ua taula sus expulsions des abitadges, en encastre deth Pacte Nacionau entar Abitadge.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'estúdie era concrecion d'ua convocatòria d'ajudes entara rehabilitacion d'abitadges, sustot entàs bastisses entàs quaus es pròplèus ans s'aurà de sollicitar ara Agència der Abitadge de Catalonha eth certificat d'aptitud per miei dera Inspeccion Tecnica de Bastisses.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'establisque formes alternatives d'accès ara propietat, coma es propietats compartides e temporaus (possessions intermediàries), entà obtier nau estruments entà resòlver er impagament d'ipòtèques, facilitar qu'es persones subreudentades poguen pactar damb es entitats financèras titularitats compartides que les permeten contunhar en sòn abitatge e que hèsquen possibles nau sistemes de promocion e accès ar abitatge.

XVI. DESVOLOPAMENT SOSTENIBLE E EQUILIBRI TERRITORIAU

1. Eth Parlament sollicite ath Govèrn qu'incorpore en Programa generau de gestion de residus e recorsi de Catalonha 2013-2020 es mecanismes e estruments de besonh entà arténher es objectius qu'establisque eth dit programa o es qu'establisquen es directives europèes en matèria d'envasi e residus d'envasi, damb er objectiu de frenar eth consum creishent d'envasi, hèr ua gestion des recorsi eficienti e excellenti, e minimizar era produccion de residus.

2. Eth Parlament sollicite ath Govèrn que, en procès de venda des accions qu'era Generalitat a dera empresa Ecoparc de Residus Industrials, SA, velhe entà que se mantenguen toti es lòcs de trabalh e non se damatge ara Administracion locau.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'exigisque ath Govèrn der Estat:

a) Que reformule era reforma energetica entà que fomenta era competitivitat economica, respècte es competències dera Generalitat, apòste pera eficiència energetica, er autoconsum e era cogeneracion, fomenta era reduccion dera dependència energetica, impulse era qualitat dera prestacion deth servici e contribuísque ara luta contra eth cambi climatic.

b) Qu'estimule eth creishement e era consolidacion deth sector tecnologic restacat damb era energia entà desvolopar era capacitat d'innovacion e d'expansion internacionau e qu'assegure er assolitadge des objectius que fixen es directives europèes e era convergència energetica damb Euròpa.

4. Eth Parlament de Catalonha manifèste qu'era Estratègia d'adaptacion ath cambi climatic met en relèu qu'eth delta der Èbre ei ua des zònes que mès se



PARLAMENT DE CATALUNYA

pòden veir afectades pes cambis provocadi per escauhament globau. En aquest sens, era mantenença d'un cabau ecologic sufisent e basat ena coneishença scientifica e objectiva ei un factor clau entà redusir era vulnerabilitat d'aguest territòri, tant per çò que hè as valors ecologiques coma per çò que hè as activitats economiques. Tanben, eth Parlament vò soslinhar qu'era mantenença e era preservacion der auviatge naturau en generau, e en concrèt deth dèlta der Èbre, non son un obstacle entath desenvolopament economic des diuèrsi sectors economics ne entara satisfaccion des besonhs des persones, mès que sonque serà possible eth desenvolopament economic se se hè en tot atier as principis d'eficiència e equilibri.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

- a) Contunhe es trabalhs en encastre der Observatòri Pirenenc deth Cambi Climatic e establisque es mecanismes que ne permeten era perdurabilitat.
- b) Refortilhe es programes e es accions coma era finalizacion deth Plan globau deth Pirenèu e era redaccion dera lei dera montanha.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'establisque un programa de compensacion d'emissions damb er objectiu qu'es organizacions que, ath delà de redusir es emissions, volguen compensar-les-ac poguen hèr damb projectes desenvolopadi en Catalonha.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe es trabalhs d'impuls ara economia verda, en encastre deth besonh constatat peth Parlament de desenvolopar un nau modèl productiu basat ena sostenibilitat e era prosperitat. Aquesta iniciativa permeterà contribuïr ara recuperacion economica, melhorar era competitivitat, incrementar era aucupacion e redusir es risqui ambientaus, en tot alinhar era estratègia deth Govèrn en matèria de competitivitat damb es païsi der entorn de Catalonha.

8. Eth Parlament de Catalonha denòncie era desleiautat deth Govèrn der Estat ena sua politica de foment der emparament deth miei ambient per miei d'accions d'organizacions sense desir de lucre, pera sua continua e sistematica voluntat d'obviar es comunautats autonòmes, en tot impulsar accions que van mès enlà des sues competències. Maugrat es darrères sentències deth Tribunau Constitucionau, enes quaus remèrque era redistribucion de besonh des hons provenenti der impòst sus era renda des persones fisiques, eth Govèrn der Estat contunhe de gestionar-ne e decidir-ne unilateralment era adjudicacion. Atau madeish, cau revisar es estratègies de conservacion des espacis naturaus e garantir ues minimas condicions entà gestionar-les.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que seguisque e mantengue era posicion de Catalonha en çò que hè as procèssi intergovernamentaus des Nacions Junhudes en çò que hè ara Agenda de desenvolopament post-2015, era Agenda de desenvolopament sostenible post-Rio+20 e eth futur regim climatic.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse politiques entar usatge eficient des recorsi e era energia, autant per çò que tòque ara produccion e ath consum de bens e servicis coma en çò que hè ara mobilitat, en tot



PARLAMENT DE CATALUNYA

preservar, ath madeish temps, era qualitat ambientau, mejançant era promocion des sistèmes de qualificacion ambientau laguens des sectors productius – ecoetiquetatge, ecoeficiència, ecodessenh, crompa verda publica, sistèmes de gestion ambientau– e era aplicacion des melhores techniques disponibles, en encastre d'ua economia verda.

11. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve eth decret sus es entitats collaboradores de miei ambient coma marc normatiu entà favorir es foncions d'inspeccion e contraròtle delegat ad aquestes entitats e garantir era corrècta gestion ambientau des enterpreses e activitats economiques implantades en Catalonha, e contribuir atau ara melhora dera sostenibilitat ambientau e ara reduccion de còsti entara Administracion.

12. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Emete, çò mès lèu possible, en tot respectar era tramitacion establida, es resolucions denegatòries des sollicituds de prospeccions nomentades Darwin e Leonardo, ena linha des conclusions deth Repòrt deth grop de trabalh sus era extraccion d'idrocarburs per fracturacion idraulica e des compromisi deth madeish Govèrn.

b) Presente e promòigue, laguens der actuau periòde de sessions parlamentàries, es projèctes de lei de besonh enes encastres dera organizacion territorial, der urbanisme, deth miei ambient o de mines entà impedir qu'en futur se poguen executar projèctes de prospeccions e explotacions damb era tecnologia dera fracturacion idraulica en Catalonha.

c) Hèsque es gestions e es tramits de besonh, en tot includir-i era interposicion de recorsi administratius e competenciaus, deuant era Administracion centrau der Estat, entà opausar-se as prospeccions e es explotacions d'idrocarburs non convencionaus damb era tecnologia dera fracturacion idraulica actuaument en tramit tant deuant era còsta de Catalonha coma en encastres intercomunitaris, sustot es prospeccions e explotacions previstes qu'an continuitat en País Valencian e Aragon, que pòden contaminar es aigües que van tara conca der Èbre e que passen per Catalonha, e era entèsta dera Noguera Ribagorçana.

d) Promòigue era actualizacion deth Plan d'energia de Catalonha entà incrementar es previsions de produccion d'energias renovables e fomentar era generacion distribuïda, er autoconsum, er estauviament e era eficiència energetica, en tot agranir es objectius minims fixadi pera Union Europèa.

XVII. INFRAESTRUCTURES E MOBILITAT

1. Eth Parlament de Catalonha considèra eth transpòrt public coma un des pilars der estat deth benestar e, en consegüència, sollicite ath Govèrn que n'establisque un encastre de finançament estable e qu'encoratge er usatge des modèls mès sostenibles en cada contèxte.

2. Eth Parlament de Catalonha considèra que, en contèxte actuau, cau priorizar er autobús ena mesura qu'ei eth modèl mès eficient entara prestacion deth servici de transpòrt public ena major part deth territòri e, en consegüència,



PARLAMENT DE CATALUNYA

sollicite ath Govèrn qu'auance decididament ena implantacion deth projècte d'autobús exprès de Catalonha.

3. Eth Parlament de Catalonha considèra prioritari eth hilat d'entorn entara articulacion, foncionalitat e sostenibilitat des principaus airaus metropolitans e conurbacions e, pr'amor d'açò, considèra de besonh contunhar en tot reclamar era execucion des projèctes e òbres prioritaris deth Plan d'entorn de Catalonha.

4. Eth Parlament de Catalonha considèra de besonh auançar enes principis europèus de «qui utilize era infraestructura, pague», «qui contamine, pague» e «qui hè mès usatge deth transpòrt public, pague mens» e, en conseqüència, sollicite ath Govèrn qu'auance ena implantacion dera eurovinheta abans de finau d'an e d'un modèl tarifari deth transpòrt public que tengue compde dera recurréncia e dera situacion der usatgèr entà presentar-lo eth 2014. Mentre non s'acòrde un sistèma tarifari integrat entà tot eth territòri, s'an d'estudiar mesures transitàries de mès cobertura des tarifes d'acòrd damb es diti critèris.

5. Eth Parlament de Catalonha manifestè que'era politica d'infraestructures estataus s'a de fondamentar, en prumèr lòc, en critèris de logica economica e de supòrt ara economia productiva, çò que demane ua atencion especiau ath compliment dera Agenda catalana deth corredor ferroviari mediterranèu e eth continuament des òbres e projèctes pendentis corresponents ar ligam entre era AP-7 e era A-2, entre era N-340 e era A-7, era A-27 e entre era N-II e era A-2, e tanben eth ligam ferroviari enes pòrts de Barcelona e Tarragona e era connexion der aeropòrt de Barcelona damb eth hilat de nauta velocitat.

XVIII. MODERNIZACION DERA ADMINISTRACION E ERA FONCION PUBLICA

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'arreconeishe eth papèr clau deth sector public e des treballadors publics en bastiment der estat democratic, sociau e de dret, e tanben era sua contribucion essenciau en procès de transicion nacionau.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulsa era melhora, era modernizacion e eth prestigi dera Administracion publica catalana en tot incrementar es mesures de transparéncia, qu'an d'includir, entre d'autes, es següentes:

- a) Publicar integraument toti es acòrds de govèrn e es estudis encargadi pera Generalitat e eth sector public.
- b) Incrementar es mecanismes de participacion.
- c) Crear nauis canaus de comunicacion damb era Administracion.
- d) Melhorar es esturments de contraròtle dera gestion.
- e) Trèbalhar era exemplaritat a compdar dera etica publica.
- f) Incrementar es mesures contra era corrupcion.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que balhe as organs de contractacion dera Administracion dera Generalitat e as organismes autonòms, empreses e entitats restacades o depenentes que n'intègren eth sòn sector



PARLAMENT DE CATALUNYA

public indicacions específiques entà que potèncien era incorporacion ena activitat contractuau ordinària de mesures dirigides a facilitar era maxima transparéncia e era liura concurréncia, optimar era eficiéncia e es bones practiques contractuaus, refortilhar es efèctes indirèctes d'interès generau derivat dera contractacion publica e impulsar era utilizacion des mieis electronics ena contractacion publica.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque era paga extraordinària des treballadors publics deth 2014, un viatge arrecebuda era compensacion der Estat espanhòu per impòst sus es entitats financères qu'opèren en Catalonha. S'er Estat espanhòu non complís eth pagament dera compensacion, s'a de negociar er establiment des mecanismes de besonh entà garantir qu'es treballadors publics non pèrden eth poder adquisitiu eth 2014.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que trabalhe ena recuperacion de toti es drets des treballadors dera foncion publica un viatge s'age eth contraròtle des recorsi economics en encastre dera transicion nacionau e s'assolide era recuperacion economica.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que promòigue de manèra immediata e efectiva era mobilitat interadministrativa des treballadors publics, sustot entre era Generalitat e es administracions locals.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Revise es acòrds de govèrn sus era implantacion dera jornada e er orari de dedicacion especiau e suprimisque es que non arresponen ar exercici d'ua activitat d'especiau complexitat, responsabilitat e dedicacion.

b) Suprimisque eth complement de dedicacion especiau enes lòcs singulars e enes assimiladi a organs actius, a partir der establiment d'uns critèris clari e objectius, damb era voluntat de mantier estrictament es que compòrten prètzhèts de gestion que non se poguen complir en jornada ordinària.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'includisque en avantproècte de lei de mesures deth 2014 un precèpte qu'establisque damb claretat es retribucions salariaus entàs directius deth sector public dera Administracion dera Generalitat, a partir d'ua escala que sigue en foncion deth pressupòst e eth nombre de treballadors dera entitat. Es retribucions jamès non pòden superar es des conselhèrs e s'an de comparar as nauti cargues e sosdirectors dera Administracion dera Generalitat, en foncion des dus critèris mencionadi. Es critèris d'avaloracion des directius an d'èster publics e eth resultat dera avaloracion s'a de publicar annauments en Portau dera Transparéncia.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que revise, regule e elimine progressivament es drets derivadi dera assisténcia per part d'organs superiors, nauti cargues e treballadors a organs collegiats de quin tipe que sigue e qu'adapte, ad aquest efècte, es acòrds de govèrn reguladors en vigor.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'adòpte mesures de flexibilitat orària e, ad aquest efècte, establisque normativament era



PARLAMENT DE CATALUNYA

reconeishença deth dret a 37,5 ores de liura disposicion, en còmput annau, per motius de salut e conciliacion dera vida laborau e familhau.

11. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'inície eth debat entà arténher eth consens ara ora de definir eth modèl de foncion publica qu'a d'auer Catalonha, de sòrta que permite elaborar eth nau marc normatiu dera foncion publica catalana, er avantprojècte de lei dera direccion publica professionau de Catalonha e er avantprojècte de lei dera organizacion dera Administracion dera Generalitat.

12. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que cree equipes de trabalh en toti es departaments dera Generalitat entà sostier eth Conselh Assessor entara Transicion Nacionau enes diferenti encastres sectoriaus.

13. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

a) Adòpte totes es mesures de besonh entà favorir era administracion electronica, en tot fomentar era utilizacion de d'aves formules d'identificacion electronica entà empreses e ciutadans e en tot melhorar era interconnexion des administracions.

b) Redimensione de manèra notabla es despenses en informes e estudis tecnicos, es despenes de representacion e protocòl e es diètes e gratificacions extraordinàries.

c) Inície ua reforma dera foncion publica orientada a melhorar es servicis aufridi pes administracions publiques as ciutadans, en tot fomentar bones practiques ena prenuda de decisions des administracions.

d) Promòigue, en tot hèr efectiva era hiestreta unica, era simplificacion de tramits, era eliminacion de trebucs e barrères administratives e es despenses burocratiques entar inici d'activitats economiques, entà hèr possibla era simplificacion de tramits administratius.

XIX. TRANSPARÉNCIA E QUALITAT DEMOCRATICA

1. Eth Parlament de Catalonha assumís es cinquanta ua proposicions presentades peth president dera Generalitat, que son eth resultat des aportacions des institucions catalanes entara regeneracion democratica. En aquest sens, eth Parlament se compromet a aprovar es que siguen dera sua competència e a sollicitar era aprobacion as autes crambes legislatives e institucions des que non siguen dera sua competència.

2. Eth Parlament de Catalonha constata eth trabalh que toti es grops parlamentaris amien a tèrme ena ponència conjunta qu'elabòre era Lei electorau de Catalonha. Ath madeish temps, en tot préner en compde qu'aguesta lei contribuirà a ua relacion mès propèra entre es ciutadans e es cargues d'eleccion publica e qu'ei un esturment basic entara melhora qualitativa dera democràcia, es grops parlamentaris se comprometen a alestir es trabalhs d'elaboracion d'aguesta lei abans d'acabar aquest periòde de sessions.



PARLAMENT DE CATALUNYA

3. Eth Parlament de Catalonha avalore eth trabalh des grops parlamentaris ena ponència conjunta dera lei de transparéncia, accés ara informacion publica e bon govèrn, e se compromet a que sigue aprovada abans d'acabar eth pròplèu periòde de sessions. Entre d'auti aspèctes, aguesta lei a d'includir:

a) Er ampliament deth Portau dera Transparéncia dera Generalitat a totes es administracions ath servici des ciutadans, entà que i age plea transparéncia, accés ara informacion e contraròtle de toti es hons publics que s'utilizen en Catalonha autant se son a cargue d'administracions coma se son privadi.

b) Er impuls, en çò que hè ar exercici deth 2014, dera publicacion des beneficiaris e era identificacion des contractes e subvencions publiques, en tot facilitar-ne era incorporacion e er accés as partidas de despenes des departaments deth Govèrn, es ajuntaments e es autes institucions publiques o entitats privades subvencionades.

c) Er accés ara informacion publica e, sustot, er establiment deth silenci positiu entàs peticions e un mecanisme de garantia entàs refusaments d'aguest dret.

d) Era regulacion des *lobbies* o grops d'interès, en tot establir aumens un registre, un còdi de bones practiques e un regim sancionador en cas d'incompliment.

e) Era elaboracion d'un informe annau der estat dera transparéncia en Catalonha, en tot establir uns indicadors assimilables en encastre europèu entà hèr-ne era avaloracion e en tot prepausar mesures de melhorament.

f) Era publicacion des retribucions, entà toti es concèptes, e des variacions patrimonius de toti es cargues d'eleccion publica, es nauti cargues e, en generau, es directius d'empreses publiques o privades qu'opèren damb hons publics.

4. Eth Parlament constate eth besonh de fomentar accions de politiques de transparéncia bancària entà favorir era creacion d'ua entitat de supervision europèa, era regulacion deth sector e era exigéncia de transparéncia as entitats bancàries e financères, entà que se publiquen es inversions que s'amien a tèrme, es finançaments, es primes a directius, era identificacion de productes toxics e era luta contra es paradisi fiscaus.

5. Eth Parlament de Catalonha constate era manca d'imparcialitat der actuau president deth Tribunau Constitucionau ar ora de dirimir ahèrs relatius a Catalonha e ath sòn autogovèrn, atenguda era sua militància politica e es faussetats expressades sus Catalonha en diuèrses declaracions hètes ath long dera sua trajectòria.

XX. UNIVERSITATS, RECÈRCA E INNOVACION

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'exigisque ath Govèrn der Estat eth traspàs efectiu des bèques entara educacion superiora e que fixe es critàris entara distribucion d'aguesti hons. Damb era perspectiva de desvolopar ua politica nacionau de bèques pròpies e integraus, eth Govèrn dera Generalitat a de desvolopar pendent eth primèr semèstre deth 2014, en tot cercar es maximes complicitats damb era comunitat universitària, un plan generau de bèques e prètzis publics entà estudiants d'educacion superiora que definisquen



PARLAMENT DE CATALUNYA

eth modèl catalan de bèques damb eth calendari d'aplicacion e era dotacion de besonh. Aguest plan a d'arrespóner a critèris de renda des familhes o des madeishi estudiants, a critèris de rendement academic e excelléncia, e a critèris territoriaus e de mobilitat geografica, damb er objectiu de garantir un modèl d'universitat sociaument e territoriaument inclusiu e equitativ peth quau arrés non sigue excludit deth sistèma universitari per motius economics.

2. Eth Parlament de Catalonha manifèste eth besonh d'auançar enes cambis de governança universitària qu'an de perméter ua gestion mès eficaça, era mantenença e era melhora dera qualitat e dera excelléncia internacionau der amàs d'universitats catalanes, e er assolidatge des missions qu'an manades. Entà emprèner era reforma, eth Parlament a de poder liderar era reforma deth sistèma de governança e coordinar-la legislativament, en tot garantir era participacion, era transparéncia e eth maxim consens.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que li presente, abans de finalizar eth 2013, eth projècte de lei dera sciéncia, coma garant dera singularitat deth modèl catalan de recèrca, qu'a de perméter de definir, ordenar e regular es diuèrsi actors, estructures e agents deth sistèma de recèrca, pilar basic dera economia dera coneishença e deth modèl productiu de Catalonha. Aguesta lei a d'includir tanben es principis basics dera carrèra scientifica e es principaus paramètres de distribucion e assignacion des hons nacionaus de foment dera recèrca, eth desvolopament e era innovacion (R+D+I), a d'introduir era perspectiva de genre entà garantir era igualtat d'oportunitats efectives e a de facilitar un encastre professionau entà scientifics, innovadors e emprenedors en sector public e privat que permete que Catalonha contunhe es sues politiques capdeuantères en atraccion e retenguda de talent e devengue un país referent a escala internacionau en çò que hè ath desvolopament.

4. Era lei dera sciéncia e es plans de recèrca e innovacion subsegüentes an de:

- a) Auer coma objectiu fundamentau apregondir en impuls dera recèrca coma estructura de país e coma estratègia de competitivitat internacionau, de creishement economic sostenible e de melhora sociau, en un encastre de rendicion de compdes, transparéncia e avaloracion de resultats deth sistèma de recèrca e innovacion catalana.
- b) Velhar pera autonomia des institucions scientificas.
- c) Esténer e aplicar es recomanacions dera Carta europèa des investigadors a tot eth sistèma catalan de recèrca.
- d) Assegurar era aplicacion des bones practiques de contractacion de personau de recèrca.

XXI. DEFENSA DES COMPETÉNCIES

1. Eth Parlament de Catalonha refuse era politica d'estofament fiscau, economic e competenciau aplicada sistematicament peth Govèrn der Estat envèrs Catalonha e que se concrète fundamentaument en:



PARLAMENT DE CATALUNYA

a) Er impagament ara Generalitat de Catalonha de çò qu'establís era disposicion addicionau tresau der Estatut d'autonomia, en tot correspóner as exercicis 2008 e següenti.

b) Er incompliment dera Lei organica 2/2012, deth 27 d'abriu, d'estabilitat pressupostària e sostenibilitat financèra, en çò que hè ara distribucion des objectius de deficit entre administracions, çò qu'obligue ara Generalitat e as corporacions locals a amiar a tèrme ajustaments pressupostaris fòrça mès grèus qu'es qu'aplique era Administracion der Estat.

c) Er increment dera pression fiscau der Estat en impòst sus era renda des persones fisiques (IRPF), er impòst sus era valor hijuda (IVA) e er impòst sus societats, impòsti especiaus, impòsti sus era energia, en tot absorbir eth 100% des increments de recaptacion obtenguda, sense compartir-la damb es comunitats autonòmes, maugrat era sua malaisida situacion financèra, ne respectar es equilibris de participacion des autonomies en determinadi impòsti estataus coma er IVA o es impòsti especiaus.

d) Era reduccion drastica des transferéncias der Estat as administracions autonòmiques en tèmes tan considerables coma es politiques actives d'aucupacion, es politiques de dependéncia, es politiques destinades ara integracion des persones immigrants, es programes de servicis sociaus o eth hons de coesion sanitària, entre d'autes.

e) Er incompliment des compromisi d'inversion en matèria d'infraestructures ferroviàries.

2. Eth Parlament de Catalonha reclame ath Govèrn der Estat eth compliment deth principi de leiautat institucionau en toti aguesti aspèctes e especiaument en compliment dera disposicion addicionau tresau der Estatut d'autonomia de Catalonha, d'acòrd damb era metodologia pactada entre andues administracions. En aguest sens, cau exigir era transferéncia des recorsi corresponents ara liquidacion deth saldo pendent d'exercicis anteriors, sollicitar eth pagament des auanci deth Hons de competitivitat correspondent as exercicis vençudi e sosmèter eth crubament des auanci corresponents as exercicis següents.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'afronte damb toti es mieis disponibles es accions damb fin recentralizadora der Estat e sustot era voluntat d'afeblir ar autogovèrn de Catalonha e ara autonomia locau damb era desencusa dera eficiéncia administrativa, er estauviament economic, era eliminacion de duplicitats e era garantia dera unitat de mercat.

4. Eth Parlament de Catalonha constate qu'es senténcias emetudes peth Tribunau Constitucionau e era Cort Suprèma qu'an establít es bases e era convocatòria de subvencions entà amiar a tèrme programes de cooperacion e voluntariat sociau damb cargue ara assignacion deth 0,7% der IRPF damatgen es competéncias autonòmiques e soslinhen qu'era Generalitat ei era responsabla de tramitar, resòlver e pagar aquestes ajudes, en encastre des sues competéncias exclusives. Eth Parlament de Catalonha constate encara un viatge aguest incompliment e sollicite ath Govèrn que contunhe en tot reclamar-ne eth compliment entà que se territorializen es hons derivadi deth 0,7% der IRPF en foncion des recorsi requectadi en Catalonha, entà destinar-les a projèctes des entitats sociaus de Catalonha. Atau madeish, eth Parlament de Catalonha



PARLAMENT DE CATALUNYA

sollicite ath Govèrn qu'empregue es accions legaus corresponentes deuant es organs judiciais competents en çò que hè ara convocacion de subvencions entath 2013.

5. Eth Parlament de Catalonha constata qu'era Lei der Estat 39/2006, deth 14 de deseme de 2006, de promocion dera autonomia personau e atencion as personas en situacion de dependéncia, s'a mostrat clarament insufisenta entà dar responsa as besonhs e as demanes des personas damb dependéncia o damb situacions d'especial besonh e a estat ua lei sense un finançament sufisent, que damatge es competéncias exclusives dera Generalitat de Catalonha en matèria de servicis sociaus. Deuant er incompliment reïterat deth Govèrn der Estat espanhòu en procès d'aplicacion dera Lei dera dependéncia, eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre e presente, abans der acabament d'aguesta legislatura, ua lei catalana de promocion dera autonomia personau qu'aufrisque es recorsi mès adaptadi as personas en situacion de dependéncia, qu'incorpòre programes de prevencion e promocion dera autonomia personau e qu'ath madeish temps velhe pera sostenibilitat deth sistèma.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que reclame ath Govèrn der Estat era gestion entara Generalitat de Catalonha des pòrts e es aeroports.

7. Eth Parlament de Catalonha denòncie era desleiautat deth Govèrn der Estat ena sua politica envèrs eth cambiament climatic, pera sua contunha e sistematica voluntat d'obviar es comunitats autonòmes, en tot impulsar accions ath delà des sues competéncias, en tot aplicar de manèra abusiva es principis generaus de planificacion e accion en matèria economica. Es programes coneishudi coma plans d'impuls deth miei ambient, PIMA e PIMA Sol, son es darrèri exemples d'aguesta clara voluntat recentralizadora e de menstenguda deth Govèrn dera Generalitat.

8. Eth Parlament de Catalonha manifèste eth sòn refús ar Avantproècte de lei de collègis professionaus, elaborat peth Govèrn der Estat, que mensten era qualitat des servicis professionaus e cree un modèl centralista. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn, en exercici des sues competéncias, que refortilhe eth papèr des collègis professionaus, en encastre dera Directiva europèa de servicis, de sòrta qu'eth país dispòse de professionaus de qualitat ath servici dera activitat economica e sociau qu'un país modèrn requerís.

XXII. FISCALITAT

1. Pr'amor der actuau contèxte de diminucion dera recaptacion pr'amor dera crisi economica, era persisténcia d'un deficit fiscau contunhat, er impagament des deutes e era reduccion des transferéncias finalistes deth Govèrn espanhòu ara Generalitat, eth Parlament de Catalonha constata eth besonh d'incrementar es ingressi tributaris dera Generalitat de Catalonha entà contribuïr a garantir era sostenibilitat der estat deth benestar e des finances publiques.



PARLAMENT DE CATALUNYA

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que presente, amassa damb era tramitacion deth pressupòst entar exercici deth 2014, ua reforma der impòst de successions e donacions, d'acòrd damb es principis següents:

a) Er increment dera progressivitat der impòst, de sòrta qu'eth tipe de gravamen efectiu resultant dera reforma s'incremente relativament mès entàs bases imposables mès nautes.

b) Era garantia d'ua recaptacion assimilabla, aumens, ara que generarie era simpla derogacion dera Lei 3/2011, deth 8 de junh, de modificacion dera Lei 19/2010, deth 7 de junh, de regulacion der impòst sus successions e donacions.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que presente, en parallèl ara tramitacion deth Projècte de lei de pressupòsti entar an 2014, un projècte de lei de fiscalitat ambientau qu'includisque aumens es figures tributàries següentes:

a) Impòst sus es emissions dera aviacion comerciau.

b) Impòst sus era produccion termonucleara d'energia electrica.

c) Impòst sus era emision de gasi e partícules ara atmosfèra.

d) Mesures fiscaus de caractèr mieiambientau, ena linha des païsi europèus der entorn de Catalonha, entara reduccion de residus e eth melhorament deth reciclatge.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que presente, abans qu'acabe er an, eth Projècte de lei de creacion d'un impòst sus es abitats desocupadi propietat de societats mercantiles d'entitats financères.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve, abans qu'acabe er an, eth decret en qué s'establisquen es critèris de tarifacion entara implantacion dera eurovinheta en aplicacion des principis establidi pera Directiva 1999/62/CE, deth 17 de junh, modificada pera Directiva 2006/38/CE, deth 17 de mai, e pera Directiva 2011/76/UE, deth 27 de seteme.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'aplique e adapte ara legislacion en vigor era Lei 16/2000, deth 29 de deseme, der impòst sus grani establiments comerciaus.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe en tot desplegar eth Decrèt lei 5/2012, deth 18 de deseme, der impòst sus es depausi enes entitats de crèdit, entà qu'er Estat hèsque efectiva era recaptacion o compensacion corresponenta.

XXIII. FRAUDARIA FISCAU

1. Eth Parlament de Catalonha constata que, tant en Estat espanhòu coma en Catalonha, eth grad de compliment fiscau, damb ua economia immergida que s'estime que represente ath torn deth 20% deth PIB, ei substanciaument mès baish qu'en ensems dera Union Europèa.

2. Eth Parlament de Catalonha constata qu'aguest baish compliment fiscau non sonque compòrte un amendriment de recorsi fòrça significativa —ua pèrta de



PARLAMENT DE CATALUNYA

recaptacion potenciau ar amàs der Estat de pòc mès de 30.000 milions d'èuros annaus—, mès tanben ua vulneracion des principis d'equitat orizontau: es contribuents an de suportar tipus fiscaus fòrça mès nauti de çò que calerie o era ciutadania, ues prestacions publicques fòrça inferiores as que corresponderie.

3. Eth Parlament de Catalonha constata qu'actuaument eth Govèrn a esturments fòrça limitadi mès non inexistenti entath melhorament deth compliment, ena mesura que sonque a competències de gestion sus eth 5% apuprètz de toti es impòsti requectadi en Catalonha.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que prepausa era modificacion dera Lei 7/2007, deth 17 de junhsèga, dera Agència Tributària de Catalonha, entà regular es paramètres basics e es objectius de melhorament deth compliment fiscau qu'an de contier es plans de contraròtle annau dera Agència Tributària de Catalonha.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que fixe coma un des principaus objectius en desenvolupament dera Administracion Tributària catalana era melhora deth compliment fiscau, de sòrta que se pogue plaçar per dessús dera mieja europèa en tèrme des cinc ans posteriors ara assumpcion dera gestion plea de toti es tributs suportadi en Catalonha.

XXIV. LUTA CONTRA ERA PRAUBESA

Eth Parlament de Catalonha constata qu'es nivèus de praubesa des darrèri ans son preocupants e s'an agravat pes efèctes dera crisi economica e, per açò, sollicite ath Govèrn que refortilhe es esturments entà afrontar-les, en tot seguir era linha esboçada enes darrères mocions deth Parlament, e, peth dessús de tot, que place era luta contra era praubesa en èish centrau des politiquas sociaus. En aguest sens, eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve, abans qu'acabe eth 2013, eth pacte pera luta contra era praubesa, damb mesures planificades e pressupostades, e qu'apròve e aplique, de manèra immediata, un plan especific de luta contra era praubesa que contengue accions concrètes e scenari economic.

XXV. FORMACION PROFESSIONAU INICIAU E ENTARA AUCUPABILITAT

1. Eth Parlament de Catalonha, en çò que hè ath besonh de melhorar era formacion professionau e adaptar-la as besonhs educatius e d'aucupabilitat dera societat catalana, sollicite ath Govèrn que presente, en tèrme deth cors 2013-2014, ua naua lei que cree un sistèma de formacion professionau orientada a dar mès aucupabilitat as escolans e qu'arrespone as besonhs dera economia catalana. Aquesta lei a d'arrecuèlher es consideracions següentes:

Prumèr. A de ténder ara creacion de centres especifics de formacion professionau en qué se dispòse d'un volum minim d'aufèrta que permete ganhar economies d'escala e aufrir toti es tipus de formacion professionau (iniciau, continuau e aucupacionau).



PARLAMENT DE CATALUNYA

Dusau. A de favorir qu'era planificacion educativa complisque es requisits següents:

- a) Incrementar era aufèrta enes zònes en qué era demana ac requerisque.
- b) Establir ua aufèrta contextualizada en territòri que favorisque es itineraris professionaus.
- c) Contunhar en tot aufrir es unitats formatives includides en curriculum entara formacion contunha a demana des empreses.

Tresau. A de favorir era flexibilitat en accés ara formacion professionau, en tot considerar era matricula parciau, era aufèrta a distància, era reconeishença dera experiéncia laborau e eth supòrt formatiu as empreses.

Quart. A de favorir es adaptacions des estudis e es títols pròpris entà dar ua responsa melhor as besonhs des empreses e ara aucupabilitat des joeni.

Cincau. A d'establir de manèra ordinària convènis de collaboracion damb es empreses e es organizacions empresariaus der entorn entà hèr possibla ua aufèrta de formacion adequada as sòns besonhs.

Siesau. A d'incrementar eth nombre de contractes o bèques de formacion entà favorir era modalitat duau adaptada ath contèxte empresariu de Catalonha.

Setau. A de hèr qu'es centres prèsten servicis d'orientacion damb er objectiu de dar responsa ath diuèrsi collectius d'usatgèrs.

Uitau. A d'aplicar immediatament un sistèma de bonificacions que corbisque eth 50% deth prètz public, aumens, entàs escolans qu'agen concedida ua bèca.

Nauau. A d'enfortir era coordinacion des departaments d'Ensenhament e d'Empresa e Aucupacion entà promòir era integracion fonceu dera formacion professionau.

Detzau. A d'incrementar era aufèrta publica de places de formacion professionau en toti es nivèus (PQPI, CFGM e CFGS) e adaptar-les as besonhs reaus.

Onzau. A d'incrementar era aufèrta publica deth cors d'accès deth grad miei ath grad superior (eth CAS) entà facilitar era continuitat d'estudis des escolans de formacion professionau.

Dotzau. A d'implantar plans d'accion tutoriau enes cicles formatius de grad miei entà melhorar eth rendement academic e amendir er abandonament prematur des estudis.

Tretzau. A de méter en foncionament es equivaléncias d'unitats de competéncias e moduls formatius ara aufèrta de formacion professionau que sigue un referent comun entà obtier títols de formacion professionau iniciau e certificacions de professionalitat dera formacion aucupacionau e entà qu'era formacion aucupacionau sigue orientada ara obtencion de certificats de professionalitat.

Catorzau. A de dar compliment ara creacion d'un programa de difusion enes petites e mieges empreses, organizacions patronaus e sindicats, grèmis e d'auti agents economics e sociaus, sus era formacion professionau duau, tau coma s'aprovèc ena Mocion 22/X deth Parlament de Catalonha, sus eth caumatge e es mesures entà fomentar era aucupacion, eth 23 de mai de 2013.

Quinzau. A de dar compliment ara exigéncia ath Govèrn der Estat deth traspàs des recorsi de formacion continuau dera Comission Nacionau Tripartida ath Consòrci dera Formacion Contunhada, tau coma s'aprovèc ena Mocion 22/X deth Parlament.

Setzau. A de dar compliment ara definicion e eth desplegament d'ua unitat de competéncia restacada damb era coneishença de lengües estrangèras, tau coma s'aprovèc ena Mocion 22/X deth Parlament.



PARLAMENT DE CATALUNYA

Dètz-e-setau. A de dar compliment ara creacion d'un programa de difusion as petites e mieges empreses entà obtier formacion a demana d'empresa, damb era sua corresponenta bonificacion, tau coma s'aprovèc ena Mocion 22/X deth Parlament.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

- a) Elabòre e actualize periodicament un mapa de besonhs formatius restacadi damb es demanes deth mercat de trabalh. Aguest mapa, que s'a d'elaborar en coordinacion damb eth Serviç d'Aucupacion de Catalonha, es agents sociaus e es entitats locals, a de servir de basa entà establir ua planificacion dinamica dera aufèrta formativa mès adaptada as besonhs deth mercat de trabalh.
- b) Incremente eth nombre de places des diferents sistèmes de formacion professionau e aucupacionau, sustot en sectors emergenti, reoriente era aufèrta en foncion des besonhs des sectors productius, e garantisque qu'es taxes non empedisquen er accés ara formacion professionau per motius economics.
- c) Elabòre e aplique un plan entà integrar es subsistèmes de formacion professionau e apòste pera connexion dera formacion e era empresa per miei dera formacion professionau duau e en alternança.
- d) Melhore eth sistèma de reconeishença de competéncias aquerides damb era experiéncia laborau per miei de convocatòries dubèrtes permanentes, que permeten en quaussevolh moment que sigue iniciar eth procès de reconeishença.
- e) Impulse mecanismes de collaboracion establa damb es centres de formacion professionau iniciats entà favorir-i era aufèrta de formacion contunha e formacion aucupacionau, sustot enes centres de titularitat publica, coma melhor garantia d'ua aufèrta integrada de formacion professionau en tot eth territòri e toti es sectors.

XXVI. SEURETAT

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn der Estat qu'estúdie era viabilitat dera anticipacion dera edat de retirada des membres deth Còs de Mòssos d'Esquadra, ena madeisha linha qu'es auti còssi e fòrces de seguretat der Estat coma era Guardia Civil, eth Còs Nacionau de Policia e era Ertzaintza.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn der Estat que compare era Policia dera Generalitat - Mòssos d'Esquadra damb era rèsta de fòrces e còssi de seguretat der Estat en encastre des persecucions transfronterères regulades en convèni de Blois.

3. Eth Parlament de Catalonha reclame ath Govèrn der Estat era assumpcion exclusiva pera Generalitat de Catalonha des competéncias executives en matèria de seguretat de pòrts e aeropòrts e eth sauvament maritim enes còstes de Catalonha, e eth traspàs des miei e es recorsi de besonh entar exercici d'aguestes competéncias.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse e refortilhe es politiques preventives e de sensibilizacion des escolans entà lutar contra totes es



PARLAMENT DE CATALUNYA

formes de discriminacion e mautractament, sustot en çò que hè ara violéncia ara escòla, coma er assetjament , eth ciberassetjament e es conductes de xenofòbia.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse e refortilhe era afectacion universitària der Institut de Seguretat Publica de Catalonha, e qu'includisque era formacion de reng universitari en programa der Institut.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn der Estat que cedisque ath Servici Catalan de Transit es ingrèssi obtengudi pera Direccion Generau de Transit, der Estat, des ciutadans damb sedença fiscau en Catalonha as estacions d'inspeccion tecnica de veïculs (ITV), entà que tornen en inversions en seguretat viària en Catalonha.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que dessenne ua politica en encastre dera prevencion, era deteccion precòça e es responses ath mautractament de persones granes, de sòrta que servisque entà minimizar eth risc que pòt patir aquest collectiu e s'activen es accions sociaus, sanitàries e penaus enes casi en qué se requerisquen.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que mane ath recent creat Comitad d'Etica dera Policia era redaccion deth Còdi d'etica dera Policia de Catalonha e eth susvelhament annau deth compliment, coma esturment de foment permanent des bones practiques policiaus, tau coma recomane era Union Europèa.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que redigisque un protocòl d'apariament deth damatge pera indemnizacion as victimas d'accions policiaus, quan s'acredite responsabilitat objectiva administrativa, en qué ath delà s'estime era aplicacion dera indemnizacion retroactiva entàs personas qu'an estat afectades per pilòtes de goma. Aquest protocòl a d'auer coma modèl es protocòls en vigor en païsi der entorn de Catalonha.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'enfortisque es politiques de prevencion e resolucio alternativa de conflictes en tot elaborar un procediment normalizat de trabalh (PNT) sus metodologia ena mediacion policiau comunitària.

XXVII. ENERGIA

1. Eth Parlament de Catalonha manifèste qu'era politica energetica estatau met en grèu compromís eth desvolopament des energies renovables que, amassa damb er estauviament e era eficiéncia energetica, son uns des èishi fundamentaus entà bastir un modèl energetic, sostenible e baish en carbòni que permete arténher es objectius de reduccion d'emissions de gasi damb efècte de sèrva (GES) a cuert e miei tèrme.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn dera Generalitat que hèsque es gestions de besonh deuant era Administracion der Estat entà que se modifique



PARLAMENT DE CATALUNYA

era legislacion aplicabla en matèria de tarifes electricques e se permite hèr ua contractacion dera potència de besonh pendent era sason d'adaigament e ua auta contractacion dera potència minima de besonh entara mantenença des installacions.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn dera Generalitat que hèsque es gestions de besonh deuant era Administracion der Estat entà que se modifique era legislacion que permite era interconnexion entre eth hilat de produccion d'energia electrica renovabla damb es hilats d'irrigacion, ei a díder que se pogue bastir un sistèma intelligent que profite es installacions d'adaiguament e de produccion d'energia renovabla entà trèir-ne eth maxim rendement.

XXVIII. AIGUA

1. Eth Parlament sollicite ath Govèrn que garantisque era titularitat publica deth servici adjudicat d'Aigües Ter Llobregat e que velhe entà qu'era gestion dera agua coma servici public se contunhe de prestar damb era maxima qualitat e ath melhor prèt看 entàs ciutadans.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'aplique eth sistèma transaccionau de susvelhament deth compliment des obligacions derivades deth contracte de concession deth servici de subministrament en nauta der encastre Ter Llobregat.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque totemp era titularitat publica dera propietat dera agua e que priorize era gestion publica dera agua en nauta, cada viatge que sigue possible.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'inície es trabalhs de revision deth Plan de gestion deth districte de conca fluviau de Catalonha e eth Programa de mesures, qu'a de culminar damb era aprobacion d'un nau plan ara fin deth 2015, en tot complir eth calendari deth dusau cicle dera planificacion idrologica, eth quau a d'includir era progressiva implantacion de cabaus ambientaus.

5. Vist que, a prumèrs de junhsèga d'enguan, eth Conselh dera Aigua dera Demarcacion der Èbre procedic a informar favorablament sus eth Plan idrologic dera conca (damb eth vòt en contra des representants dera Generalitat de Catalonha), e demorèc sonque era aprobacion deth Conselh de Ministres, e en tot préner en compde qu'aguesta proposicion de Plan idrologic non respècte en essència era Directiva marc dera agua ne es cabaus ecologics minims entà garantir era subervivència des arrius de Catalonha, en tot non tier en compde sufisentament, de ua auta part, era norma estatau arrecuelhuda ena instruccion tecnica de planificacion idrologica e ena disposicion addicionau desena dera Lei der Estat 10/2001, deth 5 de junhsèga, deth Plan idrologic nacionau, relativa ath Plan integrau d'empament deth delta der Èbre, eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe en tot deféner es cabaus ambientaus der arriu Èbre entà preservar era sostenibilitat ambientau e era biodiversitat deth delta



PARLAMENT DE CATALUNYA

der Èbre, damb oposicion frontau ara aprobacion deth Plan idrologic dera conca der Èbre, e que hèsque es gestions de besonh deuant era Confederacion Idrografica der Èbre (CIE) e eth Ministèri entà incrementar aguesti cabaus de mantenença deth tram finau der Èbre e, pr'amor d'arténher era modificacion deth Plan idrologic dera conca der Èbre (PICE), entà que s'ajuste as requeréncias dera legislacion comunitària, e especiaument ar establiment d'un regim de cabaus ecologics que garantisque era conservacion deth Sègre, der Èbre e deth delta en un bon estat ecologic, d'acòrd damb es critèris tecnicos establidi ena proposicion de cabaus aprovadi pera Comission de Sostenibilitat des Tèrres der Èbre e eth Parlament de Catalonha.

6. Eth Parlament de Catalonha vò soslinhar qu'era mantenença e era preservacion der auviatge naturau en generau, e en cas concrèt deth delta der Èbre, non son cap d'obstacle tath desvolopament economic des diuèrsi sectors economics ne tanpòc non son contraris a satisfèr es besonhs des persones; ath contrari, sonque serà possible eth desvolopament economic se se hè en tot atier es principis d'eficiència e equilibri.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve eth nau programa de susvelhament e contraròtle deth districte de conca fluviau de Catalonha 2013-2018.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre es mapes de perilhositat e risc, coma pas prealable entara elaboracion deth futur plan de gestion deth risc d'inondacion.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'apròve era revision des zònes vulnerables de Catalonha e que contunhe era implantacion de mesures entara reduccion dera contaminacion per nitrats as aigües sosterranhes de Catalonha.

10. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque era revision des zònes sensibles as conques intèrnes de Catalonha qu'agen de besonh mès emparament.

11. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que priorize era execucion des òbres includides en Plan de sanejament d'aigües residuaus urbanes (PSARU) —actuauments en revision— que poguen comportar responsabilitats entàs cargues elegidi locals.

XXIX. AGRICULTURA

Eth Parlament de Catalonha constata eth besonh d'amiar a tèrme un debat monografic sus era situacion dera agricultura en Catalonha entà analisar a hons er estat actuaual deth sector, ath torn deth quau vire ua part fòrça importanta dera economia catalana e deth territòri, e d'acordar per consensus proposicions e accions que permeten impulsar-ne eth desvolopament.



PARLAMENT DE CATALUNYA

XXX. ESPÒRTS

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que sostengue es conselhs esportius entà que poguen amiar a tèrme era gestion, era organizacion e era promocion d'activitats esportives en edat escolara en Catalonha, cossent damb çò que dispòse eth Plan estrategic der espòrt escolar e universitari de Catalonha.
2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que desvelope eth Plan nacionau de promocion dera activitat fisica e er espòrt e que cree eth hilat de centres de medecina esportiva de Catalonha.
3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque era revision e era actualizacion deth Plan d'installacions e equipaments esportius de Catalonha damb critèris de foncionalitat e racionalitat, damb er objectiu qu'era melhora garantisque eth dret ara activitat fisica e ar espòrt enes melhores condicions d'igualtat entà toti.
4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque totes es accions de besonh entà arténher ua regulacion qu'excèpte dera afiliacion ara Seguretat Sociau era figura deth voluntari esportiu, des clubs e es entitats esportives de Catalonha, e tanben que hèsque toti es esfòrci entara viabilitat e era contunhitat deth modèl esportiu catalan.

XXXI. MIEIS DE COMUNICACION

1. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'arreconeishe eth caractèr d'estructura d'estat dera Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus (CCMA) e que la dòte de pro recorsi entà mantier era competitivitat des mieis que la intègren, en tot evitar quaussevolh pas entà darrèr qu'afècte as elements essenciaus deth servici public: coesion sociau e territorial, lengua, cultura, qualitat informativa, creativitat e innovacion.
2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque ua proposicion d'aportacion economica sufisenta, mejançant eth contracte programa, qu'apòrte un encastre d'estabilitat entàs pròplèus quate ans.
3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe en tot trabalhar era produccion pròpria e qu'internacionalize e expòrte es sòns productes, ath madeish temps que s'profite e se poténcie un concèpte d'externalizacion entenut coma eth trabalh conjunt damb eth clúster audiovisuau e era creacion de sinergies damb era indústria catalana deth sector, que permete eth creishement mutuau.
4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que lidèrre era modificacion des leis que regulen eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha e era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus, damb er objectiu de garantir-ne era pluralitat,



PARLAMENT DE CATALUNYA

desgovernamentalitzar-les e meter-les jos eth contraròtle deth Parlament, en tot assegurar atau era mantenença dera pluralitat.

XXXII. JUSTÍCIA

1. Eth Parlament de Catalonha prepausa era creacion deth Conselh de Justícia de Catalonha coma organ de supòrt e assessorament deth Govèrn dera Generalitat, qu'a d'èster integrat per ua presidéncia e nauï membres vocaus, per magistrats e jutges de Catalonha, e juristes de prestigi, damb ues foncions enquadrades en actuau Estatut, entà favorir era coordinacion, eth dialòg e era participacion enes accions der encastre competenciau que son pròpies deth Govèrn de Catalonha.

2. Eth Parlament de Catalonha prepausa era creacion, en encastre deth Centre d'Estudis Jurídics deth Departament de Justícia, der Observatòri Catalan dera Justícia en Violéncia Masclista, entà establir es estadistiques pròpies imprescindibles deth sistèma penau en aguesta matèria, era centralizacion de donades policiaus e judiciaus de Catalonha e era promocion d'estudis especializadi en encastre des responses deth sistèma penau ath fenomen dera violéncia masclista en Catalonha.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que garantisque eth servici public dera justícia en Catalonha en tot priorizar era dotacion de recorsi umans e materiaus, damb critèris d'estabilitat de plantilha e retribucions, e en tot priorizar era equitat territorial en çò que hè as servicis e equipes techniques d'assessorament entara atencion a mendres e victimes, sustot es victimes de violéncia masclista e es de violéncia xenofòba.

4. Eth Parlament de Catalonha requerís ath Govèrn espanhòu que suprimisque es taxes judiciaus en aplicacion des critèris judiciaus que s'an prononciat en aguest sens, en tot considerar que mantier-les restringís er accés des ciutadans ara justícia, e que destine recorsi economics especifics entà mantier es servicis de justícia gratuita e torn d'ofici en Catalonha e entà recuperar era planta judiciau de jutges e magistrats substituïts as quaus heren a cessar enes sues foncions, entà que s'i poguen reincorporar en exercici deth 2014.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que hèsque era maxima difusion e qu'enfortisque es accions politiquas derivades deth Plan de mesures d'execucion penau en Catalonha, en tot explicar-ne es principis rectoris, es linhas de politica penau e eth modèl catalan deth sistèma de compliment de penes privatives de libertat e mesures penaus alternatives o comunitàries en Catalonha, e tanben es accions focalizadas envèrs es diuèrsi collectius, mès sustot en çò que hè as hemnes, es estrangèrs e es personas damb problèmas de toxicomania, dempús d'ua perspectiva integrau e en tot hèr evidentia era coordinacion damb es diuèrses administracions, municipis, entitats collaboradores e voluntaris sociaus, d'acòrd damb era tradicion participativa deth teishut associatiu deth país ena politica d'interès generau.



PARLAMENT DE CATALUNYA

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que contunhe en tot amiar a tèrme politiques actives entà garantir e incrementar er usatge deth catalan ena justícia e que contunhe en tot impulsar es iniciatives legislatives de besonh entà qu'era coneishença dera lengua catalana sigue un requisit de capacitat entà jutges, magistrats, fiscaus e secretaris entà exercir en Catalonha, d'acòrd damb es proposicions de lei que s'an presentat en aquest sens tant en Parlament de Catalonha coma en Congrès des Deputats.

XXXIII. JOENESSA

1. Eth Parlament de Catalonha se ratifique en toti es acòrds prenudi en debat deth Plen monografic sus era situacion dera joenessa en Catalonha e constate eth besonh d'impulsar de manèra urgenta es mesures e es accions arrecuelhudes ena Resolucion 301/X deth Parlament, sus era situacion dera joenessa.

2. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'elabòre, mejançant diuèrsi departaments, un plan entà desvolopar es mesures arrecuelhudes ena Resolucion 301/X deth Parlament e establir atau era planificacion entà començar-les a aplicar çò mès lèu possible.

3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que desplegue eth Projècte deth Plan nacionau de joenessa de Catalonha entath 2020 e que lo presente en aquest Parlament pendent eth pròplèu periòde de sessions deth 2014.

4. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que convòque, en transcors deth pròplèu periòde de sessions, er espaci de concertacion format peth Govèrn e es agents sociaus e economics mès representatius de Catalonha en encastre dera aucupacion juvenila, ei a díder, sindicats, patronaus e eth Conselh Nacionau dera Joenessa de Catalonha (CNJC), entà elaborar un nau acòrd marc entara aucupacion juvenila.

5. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que coordine es punts d'informacion juvenila e es burèus de joeni repartidi per Catalonha, qu'intègren eth Hilat Nacionau d'Emancipacion Juvenil, damb eth Serviç d'Aucupacion de Catalonha, entà compartir ua unica cartèra de servicis entara aucupacion destinada ara joenessa.

6. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'aplique eth garantia juvenil e cree ua *taula d'aplicacion, susvelhament territorial e avaloracion* deth desplegament deth garantia juvenil formada per toti es agents implicadi en programa.

7. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn, en encastre deth desplegament deth plan entà lutar contra er exòde juvenil, que dòte de pro recorsi as delegacions e as burèus dera Generalitat en exterior, e tanben as casaus catalans, entà que hèsquen era foncion d'acuelhuda, acompanyament e suport institucionau dera joenessa catalana. Ena madeisha linha, eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que desvelope e mete en foncionament ua



PARLAMENT DE CATALUNYA

plataforma virtuu qu'aglutine era informacion de servici e contacte entàs joeni que partissen dehòra deth país, en transcors deth pròplèu periòde de sessions.

8. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn qu'impulse ua campanha de participacion juvenila pendent eth 2014 entà aumentar era participacion democratica, sociau, culturau, politica, educativa e associativa.

9. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que reclame ath Govèrn der Estat era distribucion justa des recorsi economics provenenti deth programa de garantia juvenil, hèt qu'a de perméter desvolopar eth modèl catalan de garantia juvenil.

XXXIV. EGALITAT ENTRE HEMNES E ÒMES

Eth Parlament de Catalonha, maugrat qu'arreconeish es importants auanci artenhudi ena igualtat de drets e de hèts entre hemnes e òmes, constate qu'era situacion d'inegalitat contunhe d'èster importanta. En aquest sens, mentre non entre en vigor era Proposicion de lei d'egalitat entre òmes e hemnes que s'elabòre en ponéncia conjunta des grops parlamentaris, eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:

- a) Contunhe en tot promòir era valor dera egalitat d'òmes e hemnes e es condicions entà que sigue reau e efectiva.
- b) Garantisque era igualtat d'oportunitats entre hemnes e òmes en accés ara aucupacion, ena formacion, ena promocion professionau e enes condicions de trabalh.
- c) Velhe per assolidatge d'ua igualtat retributiva efectiva e per accés as lòcs directius e de comandament, e prengue en compde, coma critèri prioritari ara ora d'optar a subvencions o ajudes publiques dera Generalitat de Catalonha, es empreses que complisquen era paritat minima deth 40% e eth 60% enes sòns conselhs d'administracion e de direccion.
- d) Assegure era transversalitat ena incorporacion dera perspectiva de genre en totes es politiques publiques entà arténher era igualtat reau e efectiva e era paritat entre hemnes e òmes.
- e) Lute contra totes es formes de violéncia contra es hemnes e es actes de caractèr sexista e discriminatòri.
- f) Fomente era reconeishença deth papèr des hemnes enes encastres culturau, istoric, sociau e economic.
- g) Velhe pera participacion des hemnes en egalitat de condicions en toti es encastres publics e privadi.
- h) Denóncie e apraie quina discriminacion que sigue, de sòrta qu'es hemnes poguen víuer damb dignitat e liures de quin tipe que sigue d'explotacion o mautractament.
- i) Garantisque era egalitat des politiques de salut enes encastres dera prevencion, era promocion, er emparament e era atencion integrau qu'asseguren era preservacion dera salut fisica, mentau e afectiva e un benestar globau.
- j) Velhe pera participacion des hemnes en egalitat d'oportunitats en toti es encastres publics e privadi.



PARLAMENT DE CATALUNYA

k) Denóncie e apraie quina discriminacion que sigue, de sòrta qu'es hemnes poguen víuer damb dignitat e liures de quin tipe que sigue d'explotacion e mautractament.

XXXV. GOVÈRNS LOCAUS

Eth Parlament sollicite ath Govèrn que hèsque efectiu, prioritàriament abans qu'acabe er an, es pagaments pendent qu'era Generalitat de Catalonha a damb es entitats locals per diuèrsi concèptes, sigue per accion ordinària o ben per inversion, e que dote en vista der exercici deth 2014 ua partida pressupostària entà començar a hèr efectius es pagaments pendent des subvencions que s'autregèren es ans anteriors enes ajuntaments a compdar dera convocatòria, actuauments prorogada, dera Lei 2/2004, deth 4 de junh, de melhorament de barris, airaus urbans e viles que requerissen ua atencion especiau.

XXXVI. LUTA CONTRA ETH FASCISME

1. Eth Parlament de Catalonha condemne solemnament tota declaracion o activitat que compòrte quinsevolhe trivializacion, allusion comparativa injuriosa, exculpacion o negacion deth nazisme, deth franquisme e dera rèsta de regims fascistes e totalitaris.
2. Eth Parlament de Catalonha condemne es assassinats cometudi en França e en Grècia enes darrèri tempsi per grops d'ideologia nazi o fascista.
3. Eth Parlament de Catalonha sollicite ath Govèrn que:
 - a) Promòigue totes es accions legaus de besonh entà procedir ara ilegalizacion des grops fascistes, nazis, xenofòbs o omofòbs qu'utilizen o defenen era violéncia, e que reclame ath Govèrn der Estat qu'adòpte aguesta mesura.
 - b) Presente en aquest Parlament, per miei deth Departament d'Interior, un informe exhaustiu sus era preséncia e es activitats des grops fascistes, nazis, xenofòbs o omofòbs en Catalonha.
 - c) Incremente, per miei deth Còs de Mòssos d'Esquadra, era surveïhança sus es grops fascistes, nazis, xenofòbs o omofòbs.

Palai deth Parlament, 27 de seteme de 2013

Eth secretari tercer

Era presidenta deth Parlament

Josep Rull i Andreu

Núria de Gispert i Català